



SLUŽBENE NOVINE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE GORAŽDE

Godina XVI–Broj 10	13.august/kolovoz 2013. GORAŽDE	Akontacija za III kvartal 2013.godine uključujući i pretplatu za “Službene novine BPK-a Goražde”– 40 KM
--------------------	------------------------------------	---

724

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/03) i Programa utroška sredstava „Program podrške razvoju neprofitnih organizacija sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013. godinu”, broj:04-14-579-2/13 od 12.04.2013.godine, na koji je saglasnost dala Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Odlukom broj:03-14-646/13 od 10.04.2013.godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 38. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013.godine, **d o n o s i:**

ODLUKU
o odobravanju novčanih sredstava
na ime Programa podrške razvoju
neprofitnim organizacijama Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde
za 2013.godinu

Član 1.

Ovom se Odlukom odobravaju novčana sredstva u ukupnom iznosu od **10.000,00 KM** na ime podrške neprofitnim organizacijama sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013.godinu i to Privrednoj komori Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Udruženju poslodavaca Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za finansiranje odobrenih zahtjeva, u iznosima kako slijedi:

1. Privredna komora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
5.000,00 KM
2. Udruženje poslodavaca Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
5.000,00 KM

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva osigura-

ti iz Budžeta Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod **614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama.**

Član 3.

Ovlašćuje se ministar za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi ugovor o korištenju sredstava u kojem će se detaljnije regulisati prava i obaveze.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:03-14-1262/13
29.07.2013.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

725

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/03), članova 42. i 47. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko - podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” broj: 15/12), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 38. Redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013. godine,
d o n o s i:

O D L U K U

o davanju saslasičnosti na Program utroška sredstava Program podrške „Mesopromet” d.d. Goražde za 2013.godinu, utvrđenih u Budžetu Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013.godinu na ekonomskom kodu 614400 HAP 005 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji „Mesopromet” d.d. Goražde

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost na Program utroška sredstava Program podrške „Mesopromet” d.d. Goražde za 2013.godinu, utvrđen Budžetom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013.godinu, predložen od strane Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Sredstva za realizaciju Programa iz člana 1. ove Odluke, planirana su na poziciji na ekonomskom kodu 614 400 HAP 005 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji „Mesopromet” d.d. Goražde .

Član 3.

Program iz člana 1.ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko - podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-1261/13
29.07.2013.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

.....

725a)

U skladu sa članovima 42. i 47. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 15/12), Ministarstvo za privredu, **u t v r đ u j e:**

P R O G R A M
utroška sredstava Ministarstva
privredu, sa ekonomskog koda
614 400 - HAP 005 – Podsticaj
poljoprivrednoj proizvodnji -
Mesopromet

1. NAZIV PROGRAMA

PROGRAM PODRŠKE „MESOPROMET” D.D. GORAŽDE je naziv Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu, sa ekonomskog koda 614 400 – Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – Mesopromet

PODACI O PROGRAMU

Period realizacije Programa:
01.01.2013-31.12.2013.godine

Budžetska linija: Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – Mesopromet

Ekonomski kod: 614 400

Analitički kod HAP 005

Budžetski razdjel: 17

Ukupna vrijednost Programa:
10.000 KM

Odgovorna osoba:
Demir Imamović, dipl.oec.

Pozicija odgovorne osobe: ministar

Kontakt osoba: Rasim Sijerčić

Kontakt-telefon: 038 227 857

Kontakt e-mail: privreda@bpkgo.ba

Internet: www.bpkgo.ba

SAGLASNOST NA PROGRAM

Saglasnost na ovaj Program, u skladu sa članovima 42. i 47. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013. godinu dala je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Odlukom broj: 03-14-1261/13 od 29.07. 2013. godine.

2. SVRHA I OPIS PROGRAMA

2.1.Svrha Programa

(1)

Namjena Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu sa Budžetskog koda 614 400 – HAP 005 – Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – Mesopromet jeste pružanje podrške u radu privrednog društva „Mesopromet” d.d. Goražde.

(2)

Svrha Programa podrške „Mesopromet” d.d. Goražde je finansiranje aktivnosti Uprave društva (direktora, Nadzornog odbora i knjigovodstvene usluge) nastavak vođenja postupka privatizacije.

(3)

Svrha Programa je također da, u skladu sa članovima 42. i 47. Zakona o

izvršenju Budžeta, osigura planski i transparentan utrošak sredstava, odobrenih na ekonomskom kodu 614400-HAP 005 – Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – Mesopromet.

2.2. Opis Programa

Program utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 400 – HAP 005 – Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – Mesopromet, Budžeta Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013.godinu (u daljem tekstu Program), definiše bitne elemente za dobijanje saglasnosti za Program od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona, kao što su opći ciljevi Programa, kriteriji za raspodjelu sredstava, potrebna sredstva, korisnici sredstava, procjena rezultata koji će se ostvariti Programom te procjena nepredviđenih rashoda i izdataka u okviru Programa.

3. OPĆI I POSEBNI CILJEVI

3.1. Opći cilj Programa

(1)

Osnovni cilj Programa je finansiranje aktivnosti Uprave društva, isplate plaća i naknada upravljačkih tijela u cilju okončanja postupka privatizacije.

(2)

Program ne sadrži specifične ciljeve.

4. POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

(1)

Potrebna sredstva za provođenje

Programa utroška definisana su Budžetom Bosansko-podrinjskog kantona u ukupnom iznosu od **10.000 KM**. Sredstva za ove namjene nalaze se na ekonomskom kodu 614 400 – HAP 005 – Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – Mesopromet.

5. KRITERIJ ZA RASPODJELU SREDSTAVA

5.1. Opći uvjeti

(1)

(Raspoređivanje sredstava)

Finansijska sredstva odobrena Budžetom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:15/12), na ekonomskom kodu 614 400 – HAP 005 – Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – Mesopromet u ukupnom iznosu **10.000 KM**, raspoređivat će se na osnovu odobrenih zahtjeva skladu sa odredbama ovog Programa.

(2)

(Kriteriji za raspodjelu)

Za raspodjelu sredstava, u skladu sa općim ciljem Programa, nisu predviđeni posebni kriteriji za raspodjelu sredstava. Sredstva će se rasporediti privrednom društvu „Mesopromet” d.d. Goražde.

(3)

(Kandidovanje zahtjeva)

U okviru Programa moguće je dostavljanje zahtjeva za sufinansiranje ili potpuno finansiranje aktivnosti privrednog društva.

Dostavljanje zahtjeva za sredstvima je definisano procedurama apliciranja.

(4)

(Odobrovanje zahtjeva)

Zahtjevi za sredstvima dostavljaju se u formi predviđenoj u ovom Programu.

Pravilno popunjavanje propisane forme omogućava da se svi aspekti zahtjeva selektiraju i procijene.

5.2. Procedure apliciranja, selekcije, evaluacije i rangiranja prijedloga projekata i zahtjeva

(1)

(Aplikanti)

Privredno društvo Mesopromet" d.d. Goražde ima status aplikanta za sredstva iz ovog Programa.

(2)

(Korisnici sredstava)

Korisnik sredstava je aplikant koji uspješno završi proces apliciranja, selekcije i evaluacije i koji je uspješno rangiran za korištenje sredstava iz ovog Programa.

(3)

(Podnošenje zahtjeva za sredstvima)

Aplikant dostavlja jedan zahtjev za sredstvima za ukupan iznos planiranih sredstava po Programu.

Aplikant može dostaviti zahtjev za sredstvima od dana obavljanja ovog Programa u „Službenim novenama Bosansko-podrinjskog kantona Go-

ražde" do 3. novembra 2013.godine.

(4)

(Obavezni sadržaj zahtjeva)

Prilikom apliciranja u vidu zahtjeva za odobrovanje sredstava, aplikant je dužan navesti sljedeće informacije:

- razlog zbog kojeg se zahtjevom traži odobrovanje sredstava,
- informacije o usklađenosti zahtjeva sa općim ciljevima Programa,
- pregled planiranih aktivnosti,
- ukupni iznos sredstava neophodnih za provođenje planiranih aktivnosti,
- očekivani rezultat koji se planira ostvariti,
- traženi iznos sredstava od Ministarstva za privredu,
- iznos sredstava koji bi se osigurao iz drugih izvora.

(5)

(Finansiranje zahtjeva za sredstvima)

Zahtjevi za odobrovanje sredstava ne mogu biti veći od 10.000 KM. Vlastita sredstva aplikanta su poželjna, ali nisu obavezujuća. U toku godine aplikant može podnijeti samo jedan zahtjev za sredstvima.

(6)

(Otvaranje aplikacija i administrativna provjera)

Aplikacije zahtjeva za sredstvima se otvara nakon prijema i kao takva upućuju u proceduru administrativne provjere i ocjenjivanja.

Administrativna provjera se provodi u cilju utvrđivanja da li aplikant ispunjava uvjete za učestvovanje u korištenju sredstava Ministarstva za priv-

redu u okviru ovog Programa.

Administrativnom provjerom komisija će provjeravati da li je aplikacija zadovoljila sljedeće uvjete:

- da aplikant ispunjava opće uvjete za učestvovanje u Programu,
- da je aplikacija u skladu sa općim ciljem Programa,
- da je dokumentacija potpuna i ispravno popunjena u skladu sa propisanom formom.

Ukoliko su ovi uvjeti ispunjeni, komisija će aplikaciju evaluirati u skladu sa odredbama Programa. U suprotnom, aplikacija će i bez evaluacije biti odbijena iz administrativnih razloga.

Aplikacija pisana rukopisom će biti automatski odbijena.

Nakon provedene administrativne procedure, Ministarstvo će obavjestiti aplikanta o rezultatima administrativne provjere.

(7)

(Evaluacija dostavljenog zahtjeva za sredstvima)

Komisija provodi evaluaciju zahtjeva nakon provedene administrativne provjere.

U evaluaciji zahtjeva komisija primjenjuje tri grupe indikatora i to:

- relevantnost,
- održivost,
- budžet i troškovna efikasnost.

(8)

(Ocjenjivanje aplikacije)

Evaluacija zahtjeva se provodi na osnovu Skale za evaluaciju. Evaluacijski kriteriji su podijeljeni u okviru grupa i podgrupa. Za svaku podgrupu komisija daje ocjenu između 1 i 5 prema sljedećim kategorijama procjena:

- 1 - veoma slabo;
- 2 - slabo;
- 3 - adekvatno;
- 4 - dobro;
- 5 - veoma dobro.

Svaka ocjena se množi sa koeficijentom koji je za svaki indikator predviđen u evaluacijskoj skali. Maksimalan broj bodova za zahtjev za sredstvima 80.

Zahtjev za sredstvima koji ima manje od 50 bodova se odbacuje u prvom krugu selekcije. Ukoliko je ukupan rezultat u poglavlju **relevantnost** manji od 15, aplikacija se odbija bez obzira na dobiven ukupan maksimalan broj bodova. Ukoliko je ukupan rezultat u poglavlju **budžet i troškovna efikasnost** manji od 15, aplikacija se odbija bez obzira na dobiven ukupan maksimalan broj bodova.

Komisija će procjenjivati vrijednost indikatora. Svi članovi komisije dodjeluju ocjene, a ukupan broj bodova se dobija kada se ocjene dobivene od svih članova komisije podijele sa brojem članova komisije.

(9)
(Skala za evaluaciju)

SKALA ZA EVALUACIJU PROJEKATA I ZAHTJEVA		
OPIS INDIKATORA		OCJENA ZAHTJEVA
1. Finansijski i operativni kapaciteti aplikanta		
1.1. Procijenjeni nivo iskustva aplikanta u upravljanju projektom		
1.2. Procijenjeni nivo tehničkog znanja neophodnog za implementaciju projekata		
2. Relevantnost		30
2.1. Koliko je aplikacija relevantna za svrhu, opći i posebne ciljeve Programa?		5x2
2.2. Koliko je aplikacija relevantna za posebne uvjete Programa?		5x2
2.3. Koliko je aplikacija relevantna za očekivane rezultate Programa?		5x2
3. Metodologija		
3.1. Da li su aktivnosti u prijedlogu projekta odgovarajuće i konzistentne sa ciljevima i očekivanim rezultatima projekta?		
3.2. Koliko je koherentan dizajn projekta, konkretna analiza problema, da li su predložene aktivnosti odgovarajuće za rješavanje prezentiranog problema te da li su na zadovoljavajući način uključeni svi koji mogu doprinijeti rješavanju problema?		
4. Održivost		20
4.1. Da li će predložene aktivnosti značajnije doprinijeti rješavanju problema koji je naveden u prijedlogu projekta ili zahtjevu?		5
4.2. Da li predložene aktivnosti mogu imati pozitivne multiplikativne efekte na razvoj Bosansko-podrinjskog kantona?		5x2
4.3. Da li su očekivani rezultati aktivnosti za koje se traži finansiranje održivi u finansijskom smislu i da li će se ostvarivati i nakon prestanka finansiranja iz sredstava Ministarstva za privredu?		5

5. Budžet i troškovna efikasnost		30
5.1. Da li je odnos između planiranih troškova i očekivanih rezultata zadovoljavajući?		5x2
5.2. Da li je visina predloženih troškova adekvatna za implementaciju planiranih aktivnosti?		5x2
5.3. Da li su predloženi troškovi aktivnosti obrazloženi na način da dokazuju da će sredstva Programa biti iskorištena na efikasan i ekonomičan način?		5x2
MAKSIMALNI BROJ BODOVA		80

(10)

(Procedure odobravanja
zahtjeva za sredstvima)

Aplikaciju podnesenu u formi zahtjeva komisija rangira po broju osvojenih bodova za onaj zahtjev koje je dobio više od 50 bodova.

Nakon provedenog rangiranja, komisija predlaže odobravanje zahtjeva u punom ili umanjenom iznosu u zavisnosti od rezultata procesa evaluacije. U toku provođenja procedura odobravanja zahtjeva komisija vodi računa o prethodno odobrenim zahtjevima, odobrenim projektima, odnosno projektima koji se nalaze u procesu odobravanja. Komisija može predložiti privremenu suspenziju procedura odobravanja zahtjeva najviše do 3 mjeseca, nakon čega donosi konačni prijedlog odluke.

Sve odobrene zahtjeve Ministarstvo predlaže Vladi da u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta donese odluku o odobravanju sredstava iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona – ekonomski kod 614 400 – HAP 005 – Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji–Mesopromet.

Nakon prihvatanja prijedloga odluke od odobravanju zahtjeva za isp-

latom sredstava od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, zahtjev je odobren i Ministarstvo dostavlja zahtjev za plaćanje Ministarstvu za finansije.

5. NAZIV KORISNIKA SREDSTAVA

(1)

Korisnik sredstava po ovom Programu je privredno društvo „Mesopromet“ d.d. Goražde.

6. POTREBAN BROJ RADNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Za provođenje Programa su nadležni zaposleni u Ministarstvu za privredu i Program ne zahtijeva angažovanje dodatnih radnika na provođenju Programa. Radnici Ministarstva koji će biti uključeni u implementaciju projekta su:

- Supervizor Programa: Rasim Sijerčić
- Službenik za monitoring i izvještavanje: Bešlija Ermina
- Namještenik nadležan
- za administraciju: Rusmir Islamagić

7. PROCJENA REZULTATA

(3)

(1)

Realizacijom Programa očekuje se ostvarivanje konkretnih rezultata od strane aplikanta kojima su odobrena sredstva.

Očekivani rezultati Programa se odnose na:

- Ispunjavanje ciljeva iz Godišnjeg finansijskog plana rashoda privrednog društva za 2013. godinu;
- Konačnu evidenciju kapitala i imovine privrednog društva „Mesopromet“ d.d. Goražde neophodnu za proces privatizacije;
- Uključenost upravljačkih tijela privrednog društva za osiguranje materijalnih i drugih uvjeta za pripremu akata i radnji prema Agenciji za privatizaciju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

(2)

Mjerenje rezultata aktivnosti će se vršiti na osnovu rezultata monitoringa implementacije i rezultata obilaskom korisnika na terenu i na osnovu pisanih izvještaja korisnika sredstava.

U cilju osiguranja procjene rezultata Programa, odabrani korisnici Programa su dužni nakon utroška odobrenih sredstava dostaviti Ministarstvu za privredu izvještaj o provedenim aktivnostima koje su odobrene za finansiranje iz Programa. Forma i sadržaj izvještaja o utrošku sredstava će biti dostavljeni svim korisnicima sredstava.

Nadzor realizacije Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 400 – HAP 005 – Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – Mesopromet vršit će Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i službenici Ministarstva koji su definisani Programom.

8. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA I ZAVRŠNE ODREDBE

U prijedlozima projekata ili zahtjevima za sredstvima aplikant je dužan procijeniti sve rizike koji mogu uticati na ostvarivanje planiranih rezultata projekta.

Aplikant je dužan planirati mjere koje će poduzeti u slučaju ostvarivanja rizika koji mogu uticati na ostvarivanje planiranih rezultata.

Broj:04-14-1261-1/13 **MINISTAR**
31.07.2013.godine **Demir Imamović,s.r.**
G o r a ž d e

726

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 5/03), Programa utroška sredstava „Program podrške razvoju poduzetništva i obrta“ za 2013. godinu broj:04-14-345/13 od 21. 02.2013.godine, („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 4/13), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 38. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o odobravanju prijedloga projekata
koji će se sufinansirati po „Programu
podrške razvoju poduzetništva i obrta”
za 2013. godinu

Član 1.

Ovom se Odlukom odobravaju prijedlozi projekata za sufinansiranje po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta” za 2013.godinu, u ukupnom

iznosu od **59.620,00 KM.**

Novčana sredstva su planirana u Budžetu Ministarstva za privredu za 2013. godinu, na ekonomskom kodu **614 500 POD 003- Subvencije za podsticaj razvoja, poduzetništva i obrta.**

Član 2.

Novčana sredstva se odobravaju sljedećim korisnicima za projekte:

Redni broj	Naziv korisnika	Naziv Projekta	Iznos KM	Banka I broj žiroračuna
1.	Udruženje „Stari zanati” Goražde	„Finansiranje po Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2013. godinu”	2.500,00	PBS filijala Goražde 1011400000231992
2.	Obrtnička radnja - autopraonica „PUMA No2” vl. Hasović Senad	„Nabavka mašine, proširenje djelatnosti i otvaranje novih radnih mjesta”	6.000,00	SPARKASSE bank filijala Goražde 1990540076100667
3.	Obrtnička radnja „Autoservis-Muratović”	„Nabavka mašine, proširenje djelatnosti i upošljavanje novog radnika”	6.000,00	UNION bank Goražde 1020070000035085
4.	„Venecija “ d.o.o. Goražde	„Laserska korekcija oštećenja na koži”.	7.200,00	Raiffeisen bank filijala Goražde 1610000089130013
5.	Obrtničko-trgovinska radnja „Tigar”	„Nabavka mašina (vulkanizerske opreme) i upošljavanje jednog novog radnika”	5.920,00	Raiffeisen bank filijala Goražde 1610300005090071
6.	„Kenix “, d.o.o. Goražde	„Nabavka uređaja za dijagnostiku i aparata za servisiranje klima uređaja za luksuzna i dostavna vozila”.	6.000,00	PBS filijala Goražde 1011400000272344
7.	„Goraždeprevoz” d.o.o. Goražde	„Razvoj poslovanja kroz nabavku potrebne opreme i povećanje broja zaposlenih”	6.000,00	UNION Bank Goražde 1020070000032369

8.	„Živojević bus“ d.o.o. Goražde	„Proširenje kapaciteta kroz upošljavanje i nabavku osnovnog sredstva“	6.000,00	SPARKASSE bank filijala Goražde 1990540055152644
9.	„Drina bus“ d.o.o. Foča- Ustikolina	„Prevoz“	8.000,00	PBS filijala Goražde 1011400000718544
10.	Ugostiteljska radnja fast food-pizzeria „PIZZA E PANINI PICCOLO“	„Proširenje i razvoj poslovanja u ponudi novih ugostiteljskih usluga“	6.000,00	BBi bank filijala Goražde 141-525-53200047-70
	Ukupno:		59.620,00	

Član 3.

Sa prethodno navedenim korisnicima Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će zaključiti ugovore kojima će se detaljnije regulisati ugovorene obaveze u vezi s dodijeljenim sredstvima, precizirati način utroška prema projektima, način kontrole utroška sredstava, način praćenja i izvještavanja, kao i mjere u slučaju da se ne izvrše ugovorene obaveze.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva osigurati iz Budžeta Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod 614500 POD 003 - Subvencije za podsticaj razvoja, poduzetništva i obrta.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:03-14-1260/13
29.07.2013.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

727

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 5/03), Programa utroška sredstava „Program razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2013. godinu“ broj: 04-22-522/13 od 25.03.2013. godine, („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj:5/13), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 38. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

**o odobravanju prijedloga
projekata koji će se sufinansirati
po „Programu razvoja turizma
u Bosansko-podrinjskom kantonu
Goražde za 2013.godinu“**

Član 1.

Ovom se Odlukom odobravaju prijedlozi projekata za sufinansiranje (aplicirani u formi projekata i zahtjeva) po „Programu razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2013. godinu“, u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM.

Novčana sredstva su planirana u Budžetu Ministarstva za privredu za 2013. godinu na ekonomskom kodu **614 100 – Tekući transferi drugim nivoima vlasti za razvoj turizma.**

Član 2.

Novčana sredstva se odobravaju sljedećim korisnicima za projekte aplicirane u formi projekata i zahtjeva i to:

Redni broj	Naziv korisnika	Naziv Projekta	Iznos KM	Banka I broj žiroračuna
1.	Turistička zajednica Bosansko-podrinjskog kantona Goražde	„Drina regata” 2013. godine	8.000,00	UNION banka d.d. Sarajevo ekspozitura Goražde 1020070000006761
2.	Turistička zajednica Bosansko-podrinjskog kantona Goražde	„Uređenje turističkih lokacija-ljetna revolucija”	7.000,00	UNION banka d.d. Sarajevo ekspozitura Goražde 1020070000006761
3.	Turistička zajednica Bosansko-podrinjskog kantona Goražde	„Turistička promocija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”	10.000,00	UNION banka d.d. Sarajevo ekspozitura Goražde 1020070000006761
4.	d.o.o. „Beno”	„Hotel Behar-Proširenje restorana”	3.000,00	Sparkasse bank d.d. Sarajevo filijala Goražde 199-054-00512094-97
5.	d.o.o. „Baša”	„Sistem za zagrijavanje vode u bazenu”	3.000,00	PBS d.d. Sarajevo filijala Goražde 101140000110548
6.	d.o.o. Bijela Voda	„Kategorizacija Turističko-rekreativnog centra Bijele Vode”	3.000,00	NLB Banka d.d. Tuzla 1327310410306831
7.	d.o.o. Casablanca	„Uređenje fasade”	3.000,00	Sparkasse bank d.d. Sarajevo filijala Goražde 199-054-00766260-19
8.	SUR „Amaro”	„Kategorizacija SUR Amaro”	3.000,00	PBS d.d. Sarajevo filijala Goražde 101140000431521
Ukupno:			40.000,00	

Član 3.

Sa prethodno navedenim korisnicima Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će zaključiti ugovore kojima će se detaljnije

regulisati ugovorene obaveze u vezi s dodijeljenim sredstvima, precizirati način utroška prema projektima, način kontrole utroška sredstava, način praćenja i izvještavanja, kao i mjere u slučaju da se ne izvrše ugovorene obaveze.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva osigurati iz Budžeta Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod 614 100 - Tekući transferi drugim nivoima vlasti za razvoj turizma.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:03-14-1258/13
29.07.2013.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

728

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/03), a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju Kriterija za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 16/11, 3/12 i 2/13) te Programom utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 001) – Tekući transfer za sport za 2013.godinu broj:10-14-433/13 od 06.02.2013. godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 38. redovnoj sjednici, održanoj

dana 29.07.2013. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o odobravanju novčanih sredstava
Sportskom savezu Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde na ime
redovne tranše za mjesec
maj 2013. godine

Član 1.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od **5.500,00 KM** Sportskom savezu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime redovne tranše za mjesec maj 2013. godine i to:

1. 500,00 KM na ime tehničkog funkcionisanja Sportskog saveza Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;
2. 5.000,00 KM na ime korištenja sportskih objekata za klubove i saveze - pripreme i takmičenje.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije, a sredstva doznačiti iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 001) – Tekući transfer za sport za 2013. godinu. Novčana sredstva uplatiti na žiroračun Sportskog saveza Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj:1990540006336521, otvoren kod Sparkasse banke filijala Goražde, ID broj: 4245007300007.

Član 3.

Korisnik sredstava dužan je Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u roku od 10 (deset) dana od dana realizacije sredstava u visini tri redo-

vne tranše predati Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava za redovne programe nosioca sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za II (drugi) kvartal 2013. godine. Izvještaj se predaje na obrascu RP-2, koji je sastavni dio Kriterija za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko - podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko - podrinjskog kantona Goražde”, broj: 16/11, 3/12 i 2/13).

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-1256/13
29.07.2013. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

729

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/03), a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju Kriterija za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 16/11, 3/12 i 2/13), te Programom utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 001) – Tekući transfer za sport za 2013.godinu broj:10-14-433/13 od 06.02.2013 godine, Vlada Bosansko-

podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 38. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U o odobravanju novčanih sredstava Muškom rukometnom klubu „Goražde” Goražde na ime KUP takmičenja 2012/13. godine

Član 1.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od **2.200,00 KM** Muškom rukometnom klubu „Goražde” Goražde na ime KUP takmičenja 2012/13. godine.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije, a sredstva doznačiti iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda **614 100 (KAN 001) – Tekući transfer za sport.**

Novčana sredstva doznačiti na žiroračun broj: 1990540006334969 otvoren kod Sparkasse banke filijala Goražde, ID broj: 4245039680006.

Član 3.

Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u roku od 10 (deset) dana od dana realizacije sredstava predati izvještaj o utrošku budžetskih sredstava za dodatne programe nosioca sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Izvještaj se predaje na obrascu DP-2, koji je sastavni dio Kriterija za finansiranje sporta iz javnih sredstava ko-

jima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 16/11, 3/12 i 2/13).

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-1264/13
29.07.2013. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

730

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/03), a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju Kriterija za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:16/11, 3/12 i 2/13), te Programom utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 001) – Tekući transfer za sport za 2013.godinu broj:10-14-433/13 od 06.02.2013.godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 38. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

**o odobravanju novčanih sredstava
Ženskom rukometnom klubu
„Goražde” Goražde na
ime KUP takmičenja 2012/13. godine**

Član 1.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od **2.800,00 KM** Ženskom rukometnom klubu „Goražde” Goražde na ime KUP takmičenja 2012/13. godine.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije, a sredstva doznačiti iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda **614 100 (KAN 001) – Tekući transfer za sport.**

Novčana sredstva doznačiti na žiroračun broj:1325002012476753 otvoren kod NLB Goražde, ID broj:4245016040000.

Član 3.

Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u roku od 10 (deset) dana od dana realizacije sredstava predati izvještaj o utrošku budžetskih sredstava za dodatne programe nosioca sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Izvještaj se predaje na obrascu DP-2, koji je sastavni dio Kriterija za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 16/11, 3/12 i 2/13).

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-

podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-1265/13
29.07.2013. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

731

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/03), a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju Kriterija za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 16/11, 3/12 i 2/13), te Programom utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 001) – Tekući transfer za sport za 2013.godinu broj:10-14-433/13 od 06.02.2013 godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 38. redovnoj sjednici, održanoj dana 29. 07.2013. godine, **d o n o s i**:

O D L U K U

**o odobravanju novčanih sredstava
Udruženju Sport za sve „Goražde”
Goražde**

Član 1.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od **1.000,00 KM** Udruženju Sport za sve „Goražde” Goražde na ime podrške za provođenje Programa Rekreativo liga”.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zaduž-

uje se Ministarstvo za finansije, a sredstva doznačiti iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda **614 100 (KAN 001) – Tekući transfer za sport za 2013.godinu.**

Novčana sredstva doznačiti na žiroračun Udruženja Sport za sve „Goražde” Goražde broj: 1990540056760516, otvoren kod Sparkasse banka filijala Goražde, ID broj: 4245069830002.

Član 3.

Korisnik sredstava je dužan Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u roku od 10 (deset) dana od dana realizacije sredstava predati izvještaj o utrošku budžetskih sredstava za redovne programe nosioca sportskih djelatnosti na nivou Bosansko - podrinjskog kantona Goražde.

Izvještaj se predaje na obrascu RP-2, koji je sastavni dio Kriterija za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 16/11, 3/12 i 2/13).

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-1266/13
29.07.2013. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

732

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-

ražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/03), a u skladu sa članovima 44. i 47. Zakona o Radio - televiziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 7/02, 8/09, 11/12 i 13/12), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 38. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o davanju saglasnosti na Odluku
o razrješenju člana Nadzornog odbora
JP Radio-televizija Bosansko -
podrinjskog kantona Goražde, društvo
sa ograničenom odgovornošću

Član 1.

Ovom Odlukom Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde daje saglasnost na Odluku o razrješenju člana Nadzornog odbora JP Radio - televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, društvo sa ograničenom odgovornošću, broj: 29/13 od 08.07.2013.godine, koju je donijela Skupština JP RTV BPK Goražde d.o.o.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-05-1268/13
29.07.2013. godine

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

G o r a ž d e

733

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-

ražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:5/03) te na osnovu člana 35. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013.godinu (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:15/12), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 38. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o davanju saglasnosti za pokretanje
procedure i postupka nabavke
udžbenika za učenike osnovnih škola
sa područja Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde

I

Daje se saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za pokretanje procedure i postupka nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

II

Proceduru i postupak odabira najpovoljnijeg ponuđača za nabavku udžbenika iz člana I ove Odluke izvršiti u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

III

Sredstva za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde osigurana su u Budžetu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport na ekonomskom kodu 614 200 (KAM 002) – Tekući transferi pojedincima – ostalo.

IV

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-1270/13
29.07.2013. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

734

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 38. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013.godine, **d o n o s i**:

O D L U K U

**o davanju saglasnosti za raspisivanje
konkursa za popunu upražnjenih
radnih mjesta**

I

Ovom se Odlukom daje saglasnost osnovnim školama sa područja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta, kako slijedi:

JU OŠ "Fahrudin Fahro Baščelija" Goražde

1. **Nastavnik matematike
i informatike** 1 izvršilac
1 puna norma
(na neodređeno radno vrijeme)
2. **Nastavnik bosanskog, hrvatskog,
srpskog jezika i književnosti**
1 izvršilac
4 časa sedmično
(do povratka zaposlenice sa porodiljsk-

- og odsustva, a najdalje do 31.12.2013.g.)
3. **Nastavnik matematike** 1 izvršilac
8 časova sedmično
(do 30.06.2014. godine)
 4. **Nastavnik engleskog jezika**
1 izvršilac
1 puna norma
(do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najdalje do 31.12.2013.g.)
 5. **Nastavnik engleskog jezika**
1 izvršilac
14 časova sedmično
(do 30.06.2014. godine)
 6. **Nastavnik njemačkog jezika**
1 izvršilac
1 puna norma
(do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najdalje do 30.06.2014.g.)
 7. **Nastavnik njemačkog jezika**
1 izvršilac
3 časa sedmično
(do 30.06.2014. godine)
 8. **Nastavnik islamske vjeronauke**
1 izvršilac
7 časova sedmično
(do 30.06.2014. godine)
 9. **Nastavnik biologije** 1 izvršilac
5 časova sedmično
(do 30.06.2014. godine)
 10. **Nastavnik fizike** 1 izvršilac
1 puna norma
(do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najdalje do 30.06.2014.g.)
 11. **Nastavnik razredne nastave**
1 izvršila
(do povratka direktorice sa funkcije)
 12. **Nastavnik razredne nastave**
1 izvršilac
(do 30.06.2014. godine)
- JU OŠ "Husein ef. Đozo" Goražde
- na neodređeno radno vrijeme:
1. **Nastavnik biologije** 1 izvršilac
20 časova sedmično

2. Nastavnik likovne kulture

1 izvršilac
2 časa sedmično

- na određeno radno vrijeme:

1. Nastavnik engleskog jezika

1 izvršilac
20 časova sedmično
(do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najdalje do 30.06.2014.g.)

2. Nastavnik engleskog jezika

1 izvršilac
8 časova sedmično
(do 30.06.2014. godine)

3. Nastavnik matematike

1 izvršilac
20 časova sedmično
(do povratka nastavnika sa funkcije direktora, a najduže do 30.06.2014.godine)

4. Nastavnik matematike

1 izvršilac
12 časova sedmično
(do 30.06.2014.godine)

5. Nastavnik biologije i hemije

1 izvršilac
17 časova sedmično
(do 30.06.2014.godine)

6. Nastavnik kulture življenja

1 izvršilac
2 časa sedmično
(do 30.06.2014.godine)

7. Nastavnik tjelesnog

i zdravstvenog odgoja - 1 izvršilac
10 časova sedmično
(do 30.06.2014.godine)

8. Nastavnik fizike

1 izvršilac
3 časa sedmično
(do 30.06.2014.godine)

9. Nastavnik njemačkog jezika

1 izvršilac
8 časova sedmično
(do 30.06.2014.godine)

10. Nastavnik islamske vjeronauke

1 izvršilac
20 časova sedmično
(do povratka nastavnika sa neplaćenog

odsustva, a najduže do 30.06.2014.god.)

11. Nastavnik islamske vjeronauke

1 izvršilac
20 časova sedmično
(do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 30.06.2014.god.)

12. Nastavnik islamske vjeronauke

1 izvršilac
1 čas sedmično
(do 30.06.2014.godine)

13. Nastavnik geografije

1 izvršilac
2 časa sedmično
(do 30.06.2014.godine)

14. Nastavnik turskog jezika

1 izvršilac
4 časa sedmično
(do 30.06.2014.godine)

JU OŠ "Ustikolina" Ustikolina

- na određeno radno vrijeme
do 30.06.2014. godine

1. Nastavnik engleskog jezika

1 izvršilac
18 časova sedmično

2. Nastavnik islamske vjeronauke

1 izvršilac
18 časova sedmično

3. Nastavnik bosanskog, srpskog i hrvatskog jezika i književnosti

1 izvršilac
16 časova sedmično

4. Nastavnik biologije

1 izvršilac
7 časova sedmično

5. Nastavnik hemije

1 izvršilac
4 časa sedmično

6. Nastavnik njemačkog jezika

1 izvršilac
7 časova sedmično

7. Nastavnik muzičke kulture

1 izvršilac
4 časa sedmično

8. Nastavnik likovne kulture

1 izvršilac
1 čas sedmično

9. **Nastavnik kulture življenja** 1 izvršilac, 2 časa sedmično
10. **Nastavnik fizike** 1 izvršilac, 2 časa sedmično
11. **Nastavnik informatike** 1 izvršilac, 4 časa sedmično
12. **Nastavnik građanskog obrazovanja** 1 izvršilac, 1 čas sedmično
13. **Nastavnik razredne nastave** 1 izvršilac, 1 puna norma (područna škola u Jabuci)
14. **Nastavnik razredne nastave** 1 izvršilac, 1 puna norma (do povratka zaposlenice sa porodijskog odsustva - matična škola)
15. **Pedagog** 1 izvršilac, 1 puna norma

JU OŠ "Prača" Prača

- na neodređeno radno vrijeme:

1. **Nastavnik engleskog jezika** 1 izvršilac, 16 časova sedmično

- na određeno radno vrijeme do 30.06.2014. godine

1. **Nastavnik tehničke kulture** 1 izvršilac, 5 časova sedmično
2. **Nastavnik muzičke kulture** 1 izvršilac, 4 časa sedmično
3. **Nastavnik informatike** 1 izvršilac, 4 časa sedmično
4. **Nastavnik njemačkog jezika** 1 izvršilac, 7 časova sedmično
5. **Nastavnik fizike** 1 izvršilac, 2 časa sedmično
6. **Nastavnik kulture življenja**

7. **Nastavnik islamske vjeronauke** 1 izvršilac, 13 časova sedmično
8. **Nastavnik građanskog obrazovanja** 1 izvršilac, 1 čas sedmično
9. **Nastavnik razredne nastave** 1 izvršilac

JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" Vitkovići

- na neodređeno radno vrijeme:

1. **Nastavnik njemačkog jezika** 1 izvršilac, 1 puna norma
2. **Nastavnik fizike** 1 izvršilac, 12 časova sedmično

- na određeno radno vrijeme

1. **Nastavnik bosanskog jezika i književnosti** 1 izvršilac, 12 časova sedmično (do povratka nastavnice sa porodijskog odsustva, a najduže do 31.12.2013.god.)
2. **Nastavnik engleskog jezika** 1 izvršilac, 15 časa sedmično (do 30.06.2014.godine)
3. **Nastavnik njemačkog jezika** 1 izvršilac, 4 časa sedmično (do 30.06.2014.godine)
4. **Nastavnik matematike** 1 izvršilac, 16 časova sedmično (do 30.06.2014.godine)
5. **Nastavnik biologije** 1 izvršilac, 7 časova sedmično (do 30.06.2014.godine)
6. **Nastavnik tehničke kulture** 1 izvršilac, 15 časova sedmično (do 30.06.2014.godine, 5 časova u OŠ „Ustikolina“ Ustikolina)

7. **Nastavnik hemije** 1 izvršilac
2 časa sedmično
(do 30.06.2014.godine)
8. **Nastavnik vjeronauke** 1 izvršilac
4 časa sedmično
(do 30.06.2014.godine)
9. **Pedagog** 1 izvršilac
(do povratka zaposlenice sa porodijskog odsustva, a najduže do 31.12.2013.godine)
10. **Socijalni radnik** 1 izvršilac
(do 30.06.2014.godine)

JU OŠ "Hasan Turčalo Brzi" Ilovača
- na neodređeno radno vrijeme:

1. **Nastavnik engleskog jezika**
1 izvršilac,
1 puna norma
- na određeno radno vrijeme**
1. **Nastavnik bosanskog jezika i književnosti** 1 izvršilac
1 puna norma
(do povratka nastavnice sa porodijskog odsustva, a najduže do 30.06.2014.god.)
2. **Nastavnik bosanskog jezika i književnosti** 1 izvršilac
8 časova sedmično
(do 30.06.2014. godine)
3. **Nastavnik engleskog jezika**
1 izvršilac
15 časova sedmično
(do 30.06.2014. godine)
4. **Nastavnik njemačkog jezika**
1 izvršilac
13 časova sedmično
(do 30.06.2014. godine)
5. **Nastavnik matematike** 1 izvršilac
1 puna norma
(do 30.06.2014. godine)
6. **Nastavnik matematike** 1 izvršilac
8 časova sedmično
(do 30.06.2014. godine)
7. **Nastavnik fizike** 1 izvršilac
10 časova sedmično

(do povratka nastavnice sa porodijskog odsustva, a najduže do 30.06.2014.god.)

8. **Nastavnik tehničke kulture**
1 izvršilac
9 časova sedmično
(do povratka nastavnice sa porodijskog odsustva, a najduže do 30.06.2014.god.)
9. **Nastavnik historije** 1 izvršilac
4 časa sedmično
(do 30.06.2014. godine)
10. **Nastavnik informatike** 1 izvršilac
7 časova sedmično
(do 30.06.2014. godine)
11. **Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja** 1 izvršilac
2 časa sedmično
(do 30.06.2014. godine)
12. **Nastavnik vjeronauke** 1 izvršilac
1 puna norma
(do 31.12.2013. godine)
13. **Nastavnik vjeronauke** 1 izvršilac
7 časova sedmično
(do 30.06.2014. godine)
14. **Nastavnik likovne kulture**
1 izvršilac
1 čas sedmično
(do 30.06.2014. godine)
15. **Nastavnik građanskog obrazovanja**
1 izvršilac
2 časa sedmično
(do 30.06.2014. godine)
16. **Nastavnik razredne nastave**
2 izvršioca
(1 u područnoj školi Brzača i 1 izvršilac u područnoj školi Kraboriš)
17. **Pedagog škole** 1 izvršilac
½ norme
(do 30.06.2014. godine)
18. **Socijalni radnik** 1 izvršilac
puna norma
(pola norme u JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“, a pola norme u JU OŠ „Ustikolina“ na određeno vrijeme do 30.06.2014. godine)

JU OMSŠ „Avdo Smailović“ Goražde

1. Nastavnik klavira 2 izvršioca
puna norma
2. Nastavnik klavira 1 izvršilac
6 časova sedmično
3. Nastavnik gitare 3 izvršioca
puna norma
4. Nastavnik gitare 1 izvršilac
14 časova sedmično
5. Nastavnik harmonike 1 izvršilac
puna norma
6. Nastavnik harmonike 1 izvršilac
18 časova sedmično
7. Nastavnik violin 1 izvršilac
18 časova sedmično
8. Nastavnik solfeggia 1 izvršilac
12 časova sedmično

II

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-34-1253/13
29.07.2013. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

735

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 38. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013.g., **d o n o s i:**

O D L U K U
o davanju saglasnosti za raspisivanje
konkursa za popunu upražnjenih
radnih mjesta

I

Ovom se Odlukom daje saglasnost srednjim školama sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za popunu upražnjenih mjesta kako slijedi:

JU MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde
- na neodređeno radno vrijeme

1. Nastavnik TZO – Sport 1 izvršilac
14 časova

- na određeno radno vrijeme
do 30.06.2014. godine

1. Nastavnik matematike 1 izvršilac
1 puna norma
2. Nastavnik matematike 1 izvršilac
7 časova
3. Nastavnik engleskog jezika
1 izvršilac
12 časova
4. Nastavnik njemačkog jezika
1 izvršilac
16 časova
5. Nastavnik muzičke kulture
1 izvršilac
4 časa
6. Nastavnik psihologije 1 izvršilac
8 časova
7. Nastavnik filozofije sa logikom
1 izvršilac
9 časova
8. 8. Nastavnik prava 1 izvršilac
6 časova
9. Nastavnik ekonomske
grupe predmeta 1 izvršilac
12 časova
10. Nastavnik engleskog jezika
1 izvršilac
1 puna norma
(do povratka zaposlenice sa porodijskog odsustva)

JU STŠ „Hasib Hadžović“ Gorazde**- na neodređeno radno vrijeme**

1. Nastavnik matematike 1 izvršilac
1 puna norma
2. Nastavnik stručnoteorijske
nastave za stručno zvanje
tehničar drumskog saobraćaja
1 izvršilac
20 časova
3. Nastavnik stručnoteorijske
nastave za stručno
zvanje građevinski tehničar
1 izvršilac
20 časova

**- na određeno radno vrijeme
do 30.06.2014. godine**

1. Nastavnik matematike 1 izvršilac
19 časova
2. Nastavnik matematike 1 izvršilac
6 časova
3. Nastavnik mašinske grupe
predmeta 1 izvršilac
20 časova
4. Nastavnik stručnoteorijske
nastave za stručno zvanje
tehničar PTT-saobraćaja 1 izvršilac
20 časova
5. Nastavnik elektrotehničke
grupe predmeta
smjer telekomunikacije 1 izvršilac
20 časova
6. Nastavnik biotehnoške
grupe predmeta 1 izvršilac
20 časova
7. Nastavnik engleskog jezika
1 izvršilac
20 časova
8. Nastavnik njemačkog jezika
1 izvršilac
11 časova
9. Nastavnik biologije 1 izvršilac
6 časova

10. Nastavnik tjelesnog
i zdravstvenog odgoja 1 izvršilac
18 časova
11. Nastavnik hemije 1 izvršilac
11 časova
12. Nastavnik fizike 1 izvršilac
10 časova
(do 31.12.2013. godine)
13. Nastavnik historije 1 izvršilac
10 časova
14. Nastavnik geodezije 1 izvršilac
4 časa
15. Nastavnik medicinske
grupe predmeta 1 izvršilac
5 časova
16. Nastavnik ekonomske
grupe predmeta 1 izvršilac
8 časova
17. Nastavnik elektrotehničke
grupe predmeta 1 izvršilac
smjer energetika 20 časova
18. Nastavnik elektrotehničke
grupe predmeta 1 izvršilac
20 časova
smjer elektronika i automatika
19. Nastavnik hemijske
grupe predmeta 1 izvršilac
- tehnolog 11 časova
20. Nastavnik biotehnoške
grupe predmeta 1 izvršilac
2 časa
21. Nastavnik mašinske
grupe predmeta 1 izvršilac
10 časova
22. Nastavnik stručnoteorijske
nastave za stručno zvanje
građevinski tehničar 1 izvršilac
11 časova
23. Nastavnik stručnoteorijske
nastave za stručno zvanje
arhitektonski tehničar 1 izvršilac
20 časova
24. Nastavnik stručnoteorijske
nastave za stručno zvanje

- | | | | |
|---|--|--|--------------------------|
| arhitektonski tehničar | 1 izvršilac
3 časa | 7. Nastavnik njemačkog jezika | 1 izvršilac
10 časova |
| 25. Nastavnik stručnoteoretske nastave za stručno zvanje tehničar drumskog saobraćaja | 1 izvršilac
9 časova | 8. Nastavnik historije | 1 izvršilac
6 časova |
| 26. Nastavnik praktične nastave za zvanje sanitarno-ekološki tehničar | 1 izvršilac
6 časova | 9. Nastavnik vjeronauke | 1 izvršilac
8 časova |
| 27. Pedagog, pedagog-psiholog, psiholog | 1 izvršilac | 10. Nastavnik biologije | 1 izvršilac
8 časova |
| 28. Socijalni radnik (rad u sve tri srednje škole) | 1 izvršilac | 11. Nastavnik fizike | 1 izvršilac
2 časa |
| JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Gorazde | | 12. Nastavnik prava | 1 izvršilac
4 časa |
| - na neodređeno radno vrijeme | | 13. Nastavnik stručnoteoretske nastave građevinske struke | 1 izvršilac
6 časova |
| 1. Nastavnik matematike | 1 izvršilac
1 puna norma | 14. Nastavnik stručnoteoretske nastave elektro struka | 1 izvršilac
10 časova |
| - na određeno radno vrijeme do 30.06.2014. godine | | 15. Nastavnik stručnoteoretske nastave ugostiteljsko-turistička struka | 1 izvršilac
6 časova |
| 1. Nastavnik ekonomske grupe predmeta | 2 izvršioaca
puna norma | 16. Nastavnik predmeta osnove nauke o ishrani | 1 izvršilac
2 časa |
| 2. Nastavnik praktične nastave elektro struke | 1 izvršilac
1 puna norma | 17. Nastavnik predmeta higijena i prva pomoć | 1 izvršilac
3 časa |
| 3. Nastavnik praktične nastave građevinske struke | 1 izvršilac
1 puna norma | 18. Nastavnik predmeta kozmetologija | 1 izvršilac
2 časa |
| 4. Nastavnik engleskog jezika | 1 izvršilac
1 puna norma
(do povratka uposlenice sa porodiljskog odsustva) | 19. Nastavnik praktične nastave građevinske struke | 1 izvršilac
4 časa |
| 5. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti | 1 izvršilac
2 časa | 20. Nastavnik praktične nastave za zanimanje kuhar | 1 izvršilac
14 časova |
| 6. Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja | 1 izvršilac
2 časa | 21. Nastavnik praktične nastave za zanimanje poslastičar | 1 izvršilac
14 časova |
| | | 22. Nastavnik praktične nastave mašinska struka (instalater centralnog grijanja) | 1 izvršilac
20 časova |

23. Nastavnik praktične nastave
za zanimanje kozmetičar 1 izvršilac
7 časova

II

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli, a naknadno će objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-34-1254/13
29.07.2013.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

736

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 38. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013.g., **d o n o s i:**

O D L U K U

o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate studentskih kredita studentima sa područja Bosansko - podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2012/2013. godinu za mjesec februar i mart 2013.godine

I

Odobravaju se novčana sredstva u ukupnom iznosu od **69.160,00 KM** na ime isplate studentskih kredita studentima sa područja Bosansko - podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2012/2013. godinu za mjesec februar i mart 2013. godine.

II

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije, a sredstva doznačiti iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda **614 200 (KAM 001) - Tekući transferi pojedincima - Isplate stipendija.**

III

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-1271/13
29.07.2013. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

737

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:5/03), člana 35. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013.godinu ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde" broj:15/12), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 38. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

o davanju saglasnosti za nabavku opreme

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost Upravi policije MUP-a BPK Goraž-

de da, u skladu sa Planom nabavke stalnih sredstava Uprave policije za budžetsku 2013. godinu, broj: 07/I-14-292/13 od 29.01.2013. godine, izvrši nabavku:

- **Policijske opreme - etilometar u iznosu do 3.000,00 KM**

Član 2.

Sredstva potrebna za realizaciju Odluke, u ukupnom iznosu do 3.000,00 KM, osigurana su u Budžetu Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013. godinu, ekonomski kod **821300 - Nabavka opreme**. Nabavku opreme obavljati u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Uprava policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, svako iz svoje nadležnosti.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-1282/13
29.07.2013. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

738

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Go-

ražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj 5/03) i člana 35. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013. godinu ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde" broj: 15/12), Vlada Bosansko - podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 38. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013.god.,
d o n o s i:

O D L U K U

o davanju saglasnosti za pokretanje aktivnosti na rekonstrukciji dijela objekta MUP-a BPK Goražde u svrhu izgradnje šalter-sale - građevinski radovi

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost Ministarstvu za unutrašnje poslove BPK Goražde da, u skladu sa Planom nabavke stalnih sredstava za budžetsku 2013. godinu, broj: 07-01-14-282/13 od 21.01.2013. godine, pokrene aktivnosti na rekonstrukciji dijela objekta MUP-a BPK Goražde u svrhu izgradnje šalter-sale za izdavanje identifikacionih dokumenata.

U prvoj fazi poslova vezanih za izgradnju šalter sale realizovati aktivnosti vezane za građevinske radove u objektu Ministarstva za unutrašnje poslove BPK Goražde.

Član 2.

Sredstva potrebna za realizaciju Odluke obezbijeđena su u Budžetu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013.godinu, na ekonomskom kodu 821

600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje. Ukupno procijenjena vrijednost građevinskih radova i drugih dodatnih troškova potrebnih za dovođenje u funkciju rekonstruisanog dijela objekta (vezanih za građevinske radove), iznosi cca 80.000,00 KM.

Član 3.

Provođenje postupka izvođenja građevinskih radova uraditi u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za unutrašnje poslove BPK Goražde i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, svako iz svoje nadležnosti.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-1284/13
29.07.2013. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

739

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko - podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko - podrinjskog kantona Goražde» broj: 5/03) i člana 35. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013.godinu («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Go-

ražde» broj:15/12), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 38. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja BPK Goražde za nabavku i plaćanje kancelarijskog namještaja

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za nabavku i plaćanje pet kancelarijskih fotelja, po predračunu koji je sastavni dio ove Odluke.

Član 2.

Nabavka kancelarijskog namještaja iz člana 1. Odluke izvršit će se od dobavljača FA d.o.o. preduzeće za trgovinu i usluge Goražde, u postupku direktnog sporazuma.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražde i Mininistarstvo finansija BPK Goražde, koji će poslije nabavke izvršiti uplatu sredstava iz Budžeta Ministarstva za boračka pitanja sa ekonomskog koda 821 300 - Nabavka opreme.

Sredstva u iznosu od 985,00 KM uplatiti na žiroračun broj:1990540040107847, otvoren kod SPARKASSE banke na ime firme FA d.o.o. preduzeće za trgovinu i usluge Goražde.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-1279/13
29.07.2013.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

740

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko – podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde» broj: 5/03), a u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde» broj: 15/12), Programa o utrošku novčanih sredstava 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 38. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

o davanju saglasnosti Organizaciji porodica šehida i palih boraca BPK Goražde za Projekat odlaska porodica boračkih populacija u Memorijalni centar Potočari i manifestaciju Odbrana Igmana 2013.

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost Organizaciji porodica šehida i palih boraca BPK Goražde na Projekat odlaska porodica boračkih populacija u Memorijalni centar Potočari i manifestaciju

Odbrana Igmana 2013. u ukupnom iznosu od **4.330,00 KM.**

Član 2.

Sredstva iz člana 1. ove Odluke osigurati iz Budžeta Ministarstva za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ekonomski kod **614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Obilježavanje značajnih datuma i događaja.**

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva uplatiti nosiocu Projekta, Organizaciji porodica šehida i palih boraca BPK Goražde, na broj žiroračuna 10114000 00324239 - PBS banka Goražde.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj: 03-14-1278/13
29.07.2013.godine

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

G o r a ž d e

741

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 5/03) i člana 41. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013. godinu («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Go-

ražde" broj: 15/12), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 38. redovnoj sjednici, održanoj 29.07.2013. godine, **d o n o s i:**

ODLUKU
o odobravanju tekućih transfera
općinama u sastavu Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde

Član 1.

Ovom se Odlukom odobravaju tekući transferi općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za **JUNI 2013. godine**, kako slijedi:

1. Općina Goražde **28.826,00 KM** iz Budžeta Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod 614100 (BAL 002) - Tekući transferi Općini Goražde, na račun broj:132-500-2012829 930, otvoren kod NLB banka Tuzla, filijala Goražde.
Vrsta prihoda:732114, šifra: 033, budžetska organizacija: 0000000.
2. Općina Foča-Ustikolina **20.587,00 KM** iz Budžeta Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod 614 100 (BAL 003) - Tekući transferi Općini Foča-Ustikolina na račun broj: 101-140-0000220255, otvoren kod Privredne banke Sarajevo, filijala Goražde.
3. Općina Pale-Prača **20.587,00 KM** iz Budžeta Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod 614100 (BAL 004) - Tekući transferi Općini Pale-

Prača na račun broj:102-007-000000 1426, otvoren kod Union banke Sarajevo, filijala Goražde.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 3.

Korisnici sredstava iz člana 1. ove Odluke dužni su prije odobravanja sredstava za naredni mjesec podnijeti izvještaj o utrošku sredstava odobrenih ovom Odlukom.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-1277/13
29.07.2013.godine

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

G o r a ž d e

742

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko - podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), člana 4. Uredbe o utvrđivanju platnih razreda i koeficijena za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u kantonalnim organima državne službe ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 11/07) i člana 4. Uredbe o utvrđivanju platnih razreda i koeficijena za plaće namještenika

u kantonalnim organima državne službe (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:11/07), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 38. redovnoj sjednici održanoj dana 29.07.2013.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o utvrđivanju osnovice za plaću
i naknade za topli obrok za mjesec
JULI 2013. godine

Član 1.

Utvrđuje se osnovica za plaću zaposlenih lica u kantonalnim organima uprave, kantonalnim ustanovama i drugim pravnim licima koja se finansiraju iz Budžeta Bosansko -podrinjskog kantona Goražde **za mjesec JULI 2013. godine** u iznosu od **360,00 KM.**

Član 2.

Zaposlenim licima iz člana 1. ove Odluke utvrđuje se naknada za ishranu u toku rada (topli obrok) **za mjesec JULI 2013. godine** u iznosu od **8,00 KM** po jednom radnom danu.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-1276/13
29.07.2013. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

743

Na osnovu člana 5. Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj 15/10) i člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 38. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o isplati regresa za godišnji odmor
za 2013. godinu

Član 1.

Ovom se Odlukom odbrava isplata regresa za godišnji odmor za sve zaposlenike kantonalnih organa uprave, kantonalnih ustanova kao i za uposlenike svih drugih pravnih lica koja se finansiraju iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde **za 2013. godinu** visini od **418,00 KM.**

Član 2.

Rukovodioci kantonalnih organa uprave, kantonalnih ustanova, kao i rukovodioci drugih pravnih lica koja se finansiraju iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde su obavezni donijeti pojedinačna rješenja za sve zaposlenike koji imaju pravo na regres za godišnji odmor za 2013. godinu, kojima će se u skladu sa ovom Odlukom, utvrditi tačna visina regresa, a na osnovu kojih će se isplatiti regres.

Član 3.

Sredstva iz člana 1. ove Odluke će biti isplaćena iz Budžeta onih budžetskih korisnika kojima pripadaju zaposlena lica, ekonomski kod 611224 - regres za godišnji odmor, a za realizaciju ove Odluke se zadužuje Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:03-14-1251/13
29.07.2013.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

744

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko - podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 38. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

o davanju saglasnosti Kantonalnom sudu Goražde za nabavku i plaćanje stalnih sredstva

Član 1.

Ovom Odlukom se daje saglasnost Kantonalnom sudu Goražde za nabavku i plaćanje stalnih sredstava (UPS - 3 komada), na osnovu Okvirnog spo-

razuma o sukcesivnoj isporuci i servisiranju informatičko - tehničke opreme, broj:03-14-286-5/13 od 04.04.2013. godine, koji je sastavni dio ove Odluke.

Član 2.

Nabavka stalnih sredstava iz člana 1. Odluke izvršit će se od isporučioaca opreme „DRINEX“ d.o.o. Goražde.

Član 3.

Za realizaciju Odluke zadužuju se Kantonalni sud Goražde, koji će izvršiti nabavku stalnih sredstava i Ministarstvo za finansije BPK Goražde, koje će poslije nabavke izvršiti uplatu sredstava iz Budžeta Kantonalnog suda Goražde sa ekonomskog koda **821 300 - Nabavka opreme.**

Sredstva u iznosu od 315,00 KM uplatiti na žiroračun broj:10114000029 3975 kod PBS filijala Goražde, na ime firme „DRINEX“ d.o.o. Goražde.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na Službenoj oglasnoj tabli Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14 -1286/13
29.07.2013.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

745

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko - podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 5/03), a u skladu sa provedenom proce-

durom javnog natječaja, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 38. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013.godine, **d o n o s i:**

ODLUKU
o prodaji vozila u vlasništvu
Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde

Član 1.

Ovom Odlukom Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde vrši prodaju sljedećih vozila u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

- AUDI A3 1.9 TDI, sa cijenom u iznosu od 3.955,00 KM
- ŠKODA OCTAVIA 2.0, sa cijenom u iznosu od 3.820,00 KM
- VOLKSWAGEN CARAV. 2.4 CL BUSSES, sa cijenom u iznosu od 6.900,00 KM

Član 2.

Ovlašćuje se premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da sa kupcima vozila iz člana 1. ove Odluke zaključi kupoprodajni ugovor po utvrđenim cijenama.

Član 3.

Primopredaju vozila izvršiti po uplati ponuđene cijene na žiroračun Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti

u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-1288/13
29.07.2013.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

746

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 39. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013.godine, **d o n o s i:**

ODLUKU
o prihvatanju amandmana Kluba
poslanika Stranke za BiH na Prijedlog
zakona o neprofitno-socijalnom
stanovanju Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde

Član 1.

Prihvataju se amandmani Kluba poslanika Stranke za BiH na Prijedlog zakona o neprofitno-socijalnom stanovanju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Amandmani Kluba poslanika Stranke za BiH su sastavni dio ove Odluke.

Prihvaćeni amandmani postaju sastavni dio Zakona o neprofitno-socijalnom stanovanju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom

donošenja, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-02-1313/13
29.07.2013. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

747

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 39. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013. godine,
d o n o s i :

O D L U K U
o prihvatanju amandmana
Kluba poslanika Stranke za BiH
na Prijedlog zakona o komunalnim
djelatnostima Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde

Član 1.

Prihvataju se Amandmani I i II Kluba poslanika Stranke za BiH na Prijedlog zakona o komunalnim djelatnostima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Amandmani Kluba poslanika Stranke za BiH su sastavni dio ove Odluke.

Prihvaćeni amandmani postaju sastavni dio Zakona o komunalnim djelatnostima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-02-1312/13
29.07.2013. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

748

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 39. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013. godine,
d o n o s i :

O D L U K U
o prihvatanju amandmana poslanika
Mensuda Borovića na Prijedlog
Zakona o komunalnim djelatnostima
Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde

Član 1.

Prihvataju se amandman poslanika Mensuda Borovića na Prijedlog zakona o komunalnim djelatnostima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Amandman poslanika Mensuda Borovića je sastavni dio ove Odluke.

Prihvaćeni amandman postaje sastavni dio Zakona o komunalnim djelatnostima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-02-1311/13 P R E M I J E R
29.07.2013. godine Emir Frašto,s.r.
G o r a ž d e

749

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 39. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013. godine, **d o n o s i :**

O D L U K U
o neprihvatanju Amandmana III
Kluba poslanika Stranke za BiH
Na Prijedlog zakona o komunalnim
djelatnostima Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde

Član 1.

Ne prihvata se Amandman III Kluba poslanika Stranke za BiH na Prijedlog zakona o komunalnim djelatnostima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Amandman III Kluba poslanika Stranke za BiH je sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom

donošenja, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-02-1309/13 P R E M I J E R
29.07.2013. godine Emir Frašto,s.r.
G o r a ž d e

750

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 39. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013. godine, **d o n o s i :**

O D L U K U
o prihvatanju Amandmana III
Kluba poslanika Stranke za BiH
na Prijedlog zakona o ministarstvima
i drugim tijelima kantonalne uprave
Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde

Član 1.

Prihvata se Amandman III Kluba poslanika Stranke za BiH – poslanika Kasima Brdara na Prijedlog zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Amandman Kluba poslanika Stranke za BiH – poslanika Kasima Brdara je sastavni dio ove Odluke.

Prihvaćeni amandman postaje sastavni dio Zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-02-1310/13 P R E M I J E R
29.07.2013. godine Emir Frašto,s.r.
G o r a ž d e

751

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 39. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013. godine, **d o n o s i :**

O D L U K U
o neprihvatanju amandmana
poslanika Muamera Omanovića
na Prijedlog zakona o ministarstvima
i drugim tijelima kantonalne uprave
Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde

Član 1.

Ne prihvata se amandman poslanika Muamera Omanovića na Prijedlog zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Amandman poslanika Muamera Omanovića je sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom

donošenja, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-02-1308/13 P R E M I J E R
29.07.2013. godine Emir Frašto,s.r.
G o r a ž d e

752

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 39. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013. godine, **d o n o s i :**

O D L U K U
o prihvatanju amandmana poslanika
Mensuda Borovića na Prijedlog
zakona o ministarstvima i drugim
tijelima kantonalne uprave Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde

Član 1.

Prihvata se amandman poslanika Mensuda Borovića na Prijedlog zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Amandman poslanika Mensuda Borovića je sastavni dio ove Odluke.

Prihvaćeni amandman postaje sastavni dio Zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom

donošenja, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-02-1307/13
29.07.2013. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

753

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 39. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013. godine,
d o n o s i:

O D L U K U
o neprihvatanju Amandmana I i II Kluba poslanika Stranke za BiH - poslanika Kasima Brdara na Prijedlog zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Član 1.

Ne prihvataju se Amandmani I i II Kluba poslanika Stranke za BiH – poslanika Kasima Brdara na Prijedlog zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Amandmani I i II Kluba poslanika Stranke za BiH – poslanika Kasima Brdara su sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom

donošenja, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-02-1306/13
29.07.2013. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

754

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 39. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013. godine,
d o n o s i:

O D L U K U
o prihvatanju Amandmana od I do IX Kluba poslanika Stranke za BiH na Prijedlog zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

Član 1.

Prihvataju se Amandmani od I do IX Kluba poslanika Stranke za BiH Prijedlog zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Član 2.

Amandmani Kluba poslanika Stranke za BiH su sastavni dio ove Odluke.

Prihvaćeni amandmani postaju sastavni dio Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-02-1305/13
29.07.2013. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

755

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 39. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013. godine,
d o n o s i :

O D L U K U

o prihvatanju amandmana poslanika Edima Fejzića na Prijedlog zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

Član 1.

Prihvata se amandman poslanika Edima Fejzića na Prijedlog zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Član 2.

Amandman poslanika Edima Fejzića je sastavni dio ove Odluke.

Prihvaćeni amandman postaje sastavni dio Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodi-

ca u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-02-1304/13
29.07.2013. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

756

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 39. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013. godine,
d o n o s i :

O D L U K U

o prihvatanju amandmana I i II poslanika Mensuda Borovića na Prijedlog zakona o nabavljanju, nošenju i držanju oružja i municije

Član 1.

Prihvataju se amandmani I i II poslanika Mensuda Borovića na Prijedlog zakona o nabavljanju, nošenju i držanju oružja i municije.

Član 2.

Amandmani I i II poslanika Mensuda Borovića su sastavni dio ove Odluke.

Prihvaćeni amandmani postaju sastavni dio Zakona o nabavljanju, no-

šenju i držanju oružja i municije.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-02-1303/13 P R E M I J E R
29.07.2013. godine Emir Frašto,s.r.
G o r a ž d e

757

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 39. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013. godine, **d o n o s i :**

O D L U K U

o prihvatanju amandmana I i II poslanika Mumamera Omanovića na Prijedlog zakona o nabavljanju, nošenju i držanju oružja i municije

Član 1.

Prihvataju se amandmani I i II poslanika Muamera Omanovića na Prijedlog zakona o nabavljanju, nošenju i držanju oružja i municije.

Član 2.

Amandmani I i II poslanika Muamera Omanovića su sastavni dio ove Odluke.

Prihvaćeni amandmani postaju sastavni dio Zakona o nabavljanju, nošenju i držanju oružja i municije.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-02-1315/13 P R E M I J E R
29.07.2013. godine Emir Frašto,s.r.
G o r a ž d e

758

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 39. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013. godine, **d o n o s i :**

O D L U K U

o prihvatanju amandmana I, II, III i IV poslanika Adisa Halilovića na Prijedlog zakona o nabavljanju, nošenju i držanju oružja i municije

Član 1.

Prihvataju se amandmani I, II, III i IV poslanika Adisa Halilovića na Prijedlog zakona o nabavljanju, nošenju i držanju oružja i municije.

Član 2.

Amandmani I, II, III i IV poslanika Adisa Halilovića su sastavni dio ove Odluke.

Prihvaćeni amandmani postaju sastavni dio Zakona o nabavljanju, nošenju i držanju oružja i municije.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom

donošenja, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-02-1314/13 P R E M I J E R
29.07.2013. godine Emir Frašto,s.r.

G o r a ž d e

759

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 39. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.07.2013. godine, **d o n o s i :**

O D L U K U
o neprihvatanju amandmana
poslanika Adisa Agovića na Prijedlog
zakona o ministarstvima i drugim
tijelima kantonalne uprave Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde

Član 1.

Ne prihvata se amandman poslanika Adisa Agovića na Prijedlog zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Amandman poslanika Adisa Agovića je sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-pod-

rinjskog kantona Goražde».

Broj:03-02-1330/13 P R E M I J E R
29.07.2013. godine Emir Frašto,s.r.

G o r a ž d e

760

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko - podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 5/03), Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj:03-14-688/13 od 19.04.2013.godine o davanju saglasnosti na "Program novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2013.godinu" broj: 04-14-652-2/13 od 23.04.2013.godine, utvrđen u Budžetu Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013.godinu, i Uputstava za ostvarivanje novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, broj: 04-14-652-3/13 od 26.04.2013.godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 40. redovnoj sjednici, održanoj 06.08.2013. godine, **d o n o s i :**

O D L U K U
o isplati novčanih sredstava
za podsticaj u poljoprivredi
- podsticaj za proizvodnju
svježeg kravljeg mlijeka

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost Ministarstvu za privredu Bosansko - podrinjskog kantona Goražde da isplati novčana sredstva za podsticaj u poljoprivredi - **podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka za mjesec juni 2013. godine u iznosu od 248,80 KM.**

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke je tabelarni prikaz poljoprivrednih proizvođača koji su ostvarili pravo na podsticaj sa visinom pojedinačnih iznosa kako slijedi:

1.	1. Imamović Amir	51,80 KM
2.	2. Fejzić Husein	57,00 KM
3.	3. Salman Ramo	22,00 KM
4.	4. Aganspahić Sejno	32,00 KM
5.	5. Šalaka Vahid	22,60 KM
6.	6. Deljo Suvad	27,60 KM
7.	7. Brajlović Avdo	35,80 KM

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva će se osigurati iz Budžeta Ministarstva za privredu sa ekonomskog koda **614500 –POD 002 – Subvencije javnim preduzećima – poljoprivredna proizvodnja.**

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde».

Broj:03-14-1346/13

06.08.2013.godine

G o r a ž d e

P R E M I J E R

Emir Frašto,s.r.

761

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:

5/03), Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj:03-14-688/13 od 19.04.2013.godine o davanju saglasnosti na „Program novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2013.godinu“ i Uputstava za ostarijanje novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, broj:04-14-652-3/13 od 26.04.2013.godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 40. redovnoj sjednici, održanoj dana 06.08.2013. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

**o isplati novčanih sredstava
za podsticaj u poljoprivredi - podsticaj
za držanje pčelinjih društava
- pravna lica**

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da isplati novčana sredstva za podsticaj u poljoprivredi - **podsticaj za držanje pčelinjih društava - pravna lica, u iznosu od 1.600,00 KM.**

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke je tabelarni prikaz poljoprivrednih proizvođača koji su ostvarili pravo na podsticaj sa visinom pojedinačnih iznosa kako slijedi:

1. SPP „TRUT“
vl.Mulahmetović Hajrija 1.600,00 KM

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu i Minis-

tarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva će se osigurati iz Budžeta Ministarstva za privredu sa ekonomskog koda **614-500-POD 002 - Subvencije javnim preduzećima - poljoprivredna proizvodnja - držanje pčelinjih društava - pravna lica.**

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:03-14-1344/13 P R E M I J E R
06.08.2013.godine Emir Frašto,s.r.
G o r a ž d e

762

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde”, broj 5/03), Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj:03-14-688/13 od 19.04.2013.godine o davanju saglasnosti na „Program novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2013.godinu” i Uputstava za ostarivanje novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, broj:04-14-652-3/13 od 26.04.2013.godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 40. redovnoj sjednici, održanoj dana 06.08. 2013. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o isplati novčanih sredstava
za podsticaj u poljoprivredi - podsticaj
za držanje pčelinjih društava
- fizička lica

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da isplati novčana sredstva za podsticaj u poljoprivredi - **podsticaj za držanje pčelinjih društava u iznosu od 21.795,00 KM.**

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke je tabelarni prikaz poljoprivrednih proizvođača koji su ostvarili pravo na podsticaj sa visinom pojedinačnih iznosa kako slijedi:

1. Enver Šabanović	375,00 KM
2. Ibro Pleh	375,00 KM
3. Pinjo Nijaz	375,00 KM
4. Rifet Crnčalo	750,00 KM
5. Fuad Crnčalo	600,00 KM
6. Alija Aganović	600,00 KM
7. Slavica Đević	750,00 KM
8. Izet Hadžić	300,00 KM
9. Fehim Karović	585,00 KM
10. Halim Halilović	915,00 KM
11. Mirsad Milatović	600,00 KM
12. Asima Bajrović	1.200,00 KM
13. Halil Valjević	1.455,00 KM
14. Mirsad Muslić	1.155,00 KM
15. Hajrudin Peljto	480,00 KM
16. Husein Halilović	480,00 KM
17. Jasmin Mujezinović	1.350,00 KM
18. Sead Zupčić	450,00 KM
19. Salih Zupčić	600,00 KM
20. Suvad Korda	330,00 KM
21. Dinka Tanjo	300,00 KM
22. Ismet Halilović	330,00 KM
23. Mujesira Džanković	375,00 KM
24. Nedžad Drugovac	900,00 KM
25. Mehmed Mirvić	600,00 KM
26. Almira Begić	2.100,00 KM
27. Asim Omerbašić	600,00 KM

28. Munib Krašić	510,00 KM
29. Nezir Muratspahić	960,00 KM
30. Mujo Bukalo	1.050,00 KM
31. Šemso Muratspahić	345,00 KM

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva će se osigurati iz Budžeta Ministarstva za privredu sa ekonomskog koda **614-500-POD 002 - Subvencije javnim preduzećima - poljoprivredna proizvodnja** - držanje pčelinjih društava - fizička lica.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:03-14-1343/13
06.08.2013.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

763

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 40. redovnoj sjednici, održanoj dana 06.08.2013.godine, **d o n o s i:**

ODLUKU
o davanju saglasnosti za plaćanje
računa broj: 146/13

Član 1.

Daje se saglasnost Ministarstvu za privredu - Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da izvrši plaćanje računa broj: 146/13 od 19.07.2013.godine na iznos od **9.991,80 KM**, ispostavljenog od strane privrednog društva JKP „Prača“ d.o.o. Prača po Ugovoru broj:04/I-14-33-13/13 od 01.07.2013.godine, a odnosi se na sanaciju putne komunikacije Hanište-Ruda Glava.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu - Direkcija za ceste i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva osigurati iz Budžeta Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde - Direkcija za ceste, ekonomski kod **613700 - Izdaci za tekuće održavanje**.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:03-14-1342/13
06.08.2013.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

764

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 5/03) i člana 42. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013.godinu („Službene no-

vine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:15/12), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 40. redovnoj sjednici, održanoj dana 06.08.2013.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o davanju saglasnosti na Program
utroška sredstava - Program
unapređenja usluga javnih preduzeća
u Bosansko-podrinjskom kantonu
Goražde za 2013.godinu
na ekonomskom kodu 614400 -
Subvencije javnim preduzećima

Član 1.

Ovom Odlukom Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde daje saglasnost na Program utroška sredstava - Program unapređenja usluga javnih preduzeća u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2013. godinu na ekonomskom kodu 614400 – Subvencije javnim preduzećima u iznosu od 100.000,00 KM.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-1340/13
 06.08.2013. godine
 G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

764a)

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA
BUDŽETA BOSANSKO-
PODRINJSKOG KANTONA
GORAŽDE ZA 2013.GODINU

Godina:	2013.
Budžetski korisnik	Ministarstvo za privredu
Ekonomski kod:	614 400
Naziv ekonomskog koda	Subvencije javnim preduzećima

PODACI O PROGRAMU

Naziv programa:Program unapređenja usluga javnih preduzeća u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

Budžetski korisnik:
 Ministarstvo za privredu

Budžetski razdjel: 17

Ekonomski kod: 614 400

Analitički kod HAP 001

Naziv analitičkog koda:
 Subvencije javnim preduzećima

Period realizacije programa:
 01.01.2013 - 31.12.2013.

Ukupna vrijednost programa:
 100.000 KM

Odgovorna osoba:
 Demir Imamović,dipl.ecc

Pozicija odgovorne osobe: Ministar

Kontakt osoba za program:
 Ismet Omeragić

Kontakt-telefon: +387-38-228-640

TAČKA 1.

Kontakt e-mail:
jedinicazarazvoj@bpkg.gov.ba

NAZIV PROGRAMA

Datum usvajanja programa:
06.08.2013.godine

Naziv Programa utroška sredstava Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013. godinu sa ekonomskog koda 614 400 – Subvencije javnim preduzećima glasi: Program unapređenja usluga javnih preduzeća u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Saglasnost: Saglasnost na program utroška dala je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:10/13 od 13.08.2013.godine)

TAČKA 2.

Objavljivanje: Program je objavljen u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj:10/13 od 13.08.2013.godine.

NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA
ZA PRIVREDU

Internet: www.mp.bpkg.gov.ba

- (1) Na osnovu Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 05/03) nadležnosti Ministarstva za privredu su predlaganje i provođenje politike u oblasti industrije, poduzimanje mjera za unaprijeđenje proizvodnje, upravljanje prirodnim bogatstvima, razvoj poljoprivrede, upravljanje poljoprivrednim zemljištem, uzgoj, zaštita i unapređenje šuma, šumske komunikacije i eksploatacija šuma, industrijske vode, vodoprivredne aktivnosti, korištenje voda u energetske i rekreacijske svrhe, upotreba i zaštita voda, ulaganja u privredna preduzeća, promet roba i usluga, učešće u kreiranju politike uvoza i izvoza, kontrola cijena proizvoda i usluga, zaključivanje ekonomskih sporazuma, kreiranje i implementacija politike kantonalnog turizma, razvoj turističkih resursa, razvoj rekreativnih, rehabilitacijskih i drugih centara, pr-

Na osnovu člana 42. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013.godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:15/12), u skladu sa Programom razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 10/11) i Zakonom o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj: 10/12), Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, **u t v r đ u j e:**

**PROGRAM UTROŠKA
sredstava Budžeta Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde
za 2013. Godinu sa ekonomskog koda
614 00 - Subvencije javnim
preduzećima**

omocija turizma, ugostiteljstvo, poduzetništvo, provođenje politike razvoja komunikacija i transportne infrastrukture, razvoj javnog saobraćaja, izgradnja, obnova i održavanje saobraćajnica od značaja za kanton, modernizacija cestovnog prometa i osiguranje komunikacijskih veza na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

- (2) Ovaj Program je kreiran na osnovu nadležnosti Ministarstva za privredu u oblasti provođenja politike razvoja komunikacija.
- (3) Program je izuzev zakonskog okvira navedenog u preambuli Programa, usklađen i sa:
 - a) Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH,
 - b) Zakonom o JP RTV BPK Goražde,
 - c) Ciljevima i politikama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013. godinu ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 3/13),
 - d) Programom rada Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013. godinu ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 3/13),
 - e) Zaključkom Skupštine BPK Goražde broj:01-14-538/13 od 22. Jula 2013. godine.

TAČKA 3.

OPIS PROGRAMA

- (1) Programom razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde do 2014. godine (u daljem tekstu: Program razvoja Kantona) definisane su osnovne

smjernice za djelovanje Vlade na poboljšanje stanja u oblastima javne uprave u nadležnosti Kantona. Ministarstvo za privredu je 2011. godine pokrenulo Program unapređenja usluga javnih preduzeća i od tada se u skladu sa godišnjim ciljevima javnim preduzećima na području kantona, osnovanim od strane Kantona i jedinica lokalne samouprave, pruža podrška u oblastima definisanim Programom razvoja Kantona. U protekle dvije godine pružena je finansijska podrška najvećim dijelom kroz nabavku novih uređaja i opreme za pružanje usluga od općeg interesa.

- (2) Program unapređenja usluga javnim preduzećima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013. godinu (u daljem tekstu: Program) kreiran je u cilju ispunjavanja sljedećih prioriteta Programa razvoja Kantona:
 - osiguranje potpune saradnje organa uprave koja omogućava djelotvornije, efikasnije, efektivnije djelovanje i racionalno korištenje javnih resursa,
 - osiguranje djelotvorne, efikasne i harmonizovane javne uprave i javnih službi koje će građanima pružiti kvalitetne usluge za manje novca i koje će poslovati na osnovu transparentnih i otvorenih procedura po evropskim standardima,
 - osiguranje efikasnog utroška javnih sredstava u vršenju svoje nadležnosti i održivog sistema finansiranja javnih ustanova i preduzeća.
- (3) Program u 2013. godini ima korigovane posebne ciljeve, kako bi se, u

skladu sa ciljevima Vlade i Zaključkom Skupštine BPK Goražde, osigurala odgovarajuća podrška javnom preduzeću RTVBPK Goražde. U skladu sa tim i sa ciljevima definisanim u Programu razvoja, ovim Programom se stvaraju uvjeti za implementaciju prioritetnog projekta koji omogućava dugoročno rješenje za smještaj kantonalne televizije i opremanje studijskog prostora, nabavku opreme i poboljšanje uvjeta za rad novinara u cilju efikasnijeg pružanja usluga od općeg ekonomskog interesa.

- (4) Iz tog razloga, svrha programa jeste da pruži podršku javnom preduzeću Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koje se nalazi u poteškoćama i koje nije u stanju da vlastitim sredstvima zaustavi gubitke koji bi bez intervencije Vlade Kantona gotovo sigurno rezultirali prestankom njihovog poslovanja i prestankom pružanja usluga od javnog interesa. Svrha Programa je, također, da u skladu sa članom 42. Zakona o izvršenju Budžeta, osigura planski i transparentan utrošak sredstava, odobren na ekonomskom kodu 614 400 (HAP 001) – Subvencije javnim preduzećima, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

- (5) Program obuhvata:

- a) odredbe o početku i rokovima provođenja Programa,
- b) pregled stanja u RTV BPK Goražde,
- c) opći cilj i posebni ciljevi Programa za 2013. godinu,
- d) potrebna sredstva za provođenje Programa,
- e) kriterije za raspodjelu sredstava,

- f) procedure apliciranja, selekcije i evaluacije projekata i zahtjeva za sredstvima,
- g) prioritete, finansijske kriterije i način rangiranja,
- h) naziv korisnika sredstava,
- i) procjenu rezultata,
- j) procjenu nepredviđenih rashoda i rizika.

- (6) Pružanje podrške osigurat će se kroz finansiranje i sufinansiranje projekata i zahtjeva u skladu sa odredbama ovog Programa.

TAČKA 4.

POČETAK I ROKOVI PROVOĐENJA PROGRAMA

- (1) Ovo je dvogodišnji program čija implementacija je planirana do kraja 2014. godine
- (2) Provođenje Programa u 2013. godini počinje dobivanjem saglasnosti od strane Vlade Bosansko podrinjskog kantona Goražde i trajat će do 31.12. 2013. godine.
- (3) Krajnji rok za dostavljanje prijedloga projekata i zahtjeva za korištenje sredstava u 2013. godini ističe 04. novembra 2013. godine u 16:00 sati.

TAČKA 5.

ANALIZA STANJA U JAVNOM PREDUZEĆU JPRTVBPK GORAŽDE

- (1) Kantonalna radiotelevizija – RTV BPK Goražde je javno preduzeće osnovano 1997. Godine, od kada obavlja radio-televizijsku djelatnost u skladu sa Zakonom o RTVBPK Goražde.

- (2) Najveći problemi u poslovanju ovog kantonalnog javnog preduzeća su ekonomske prirode i niskog nivoa prihoda po osnovu prodaje vlastitih proizvoda, vršenja usluga u okviru osnovne i sporedne djelatnosti te prihoda iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u skladu sa Zakonom. Izostanak očekivanog rasta prihoda po osnovu osnovne djelatnosti je jednim dijelom posljedica globalne recesije koja je u proteklih nekoliko godina mnoge privredne subjekte primorala na rezanje troškova, ali također i restriktivna finansijska politika koja provodi restriktivnu finansijsku politiku. Posljedice takvog stanja su da je ovo javno preduzeće došlo na korak od stečaja, koji bi bio neminovan bez odgovarajuće intervencije Vlade.
- (3) Nedovoljni izvori prihoda uticali su na zaostajanje u procesu ulaganja i modernizacije opreme te neadekvatne uvjete za proizvodnju i emitovanje programa. Svoj program RTV BPK proizvodi i emituje iz nekoliko kancelarija zakupljenih od JU Centar za kulturu, sa svega jednim studijskim prostorem koji je izuzetno skromno opremljen. Također, aktivnosti kantonalne radio-televizije po pitanju prelaska sa analognog na digitalno zemaljsko emitovanje nisu pokrenute, što može dodatno otežati buduće poslovanje, posebno kako se bliži rok od 17. juna 2015. godine, kada bi se trebalo prestati sa analognim emitovanjem radijskog i televizijskog programa. Važno je napomenuti da je uvođenje digitalne TV u Bosni i Hercegovini, period prelaska sa analognog na digitalno zemaljsko emitovanje i gašenje analogne televizije je obaveza Bosne i Hercegovine, koja treba biti urađena u skladu sa važećim međunarodnim sporazumom.
- (4) Kraj 2012. godine JP RTV BPK je dočekala sa smanjenjem prihoda od marketinških aktivnosti za 10,08% u odnosu na 2011.godinu, neizmirenim obavezama u iznosu od 165.463,69 KM i imovinom preduzeća koju čini isključivo oprema čija je knjigovodstvena vrijednost svega 54.142,16 KM.
- (5) Imajući u vidu da je Skupština Kantona hitno zadužila Vladu Bosansko-podinjskog kantona Goražde da sačini i realizuje Program utroška sredstava sa ekonomskog koda 614400 - Subvencije javnim preduzećima Ministarstva za privredu i da se sredstva u iznosu od 100% od ukupno planiranih sredstava u Budžetu doznače JPRTV BPK Goražde, koje je u prošloj godini poslovalo negativno, Ministarstvo za privredu je aktom broj: 04-14-1696-1/13 od 23.07.2013.godine zatražilo od JPRTV BPK Goražde dostavu podataka u smislu analize stanja u javnom preduzeću, opise ključnih problema koji su doveli do negativnog poslovanja, predviđanja rashoda i prihoda za 2013.godinu, kapitalnih izdataka predloženih za period koji plan poslovanja obuhvata, te druge poslovne ciljeve.
- (6) U ovom planu kapitalnih izdataka neophodno je naznačiti plan utroška sredstava od 100.000 KM, koja su planirana na ekonomskom kodu 614 400 - Subvencije javnim preduzećima Ministarstva za privredu i koja bi se dodijelila RTVBPK Goražde u skladu sa pomenutim Zaključkom Skupštine, sve zajmove čije uzimanje je planirano u periodu koji plan poslo-

- vanja obuhvata i garancije čije je davanje predloženo za osiguranje tih kredita, te predviđene finansijske izvještaje, funkcionalni i glavni budžet sa polugodišnjim analizama i budžet obrtnog kapitala.
- (7) Dana 30.07.2013.godine Ministarstvu za privredu dostavljen je akt broj: 04-14-1696-2/13 sa odgovarajućim priložima.
- (8) Analizirajući dostavljenu dokumentaciju i stanje u RTVBPK Goražde, a na osnovu svih relevantnih pokazatelja koji određuju efikasnost poslovanja, u potpunosti je jasno da se RTV BPK Goražde u 2012. godini nalazilo u veoma teškoj situaciji. Finansijski rezultati su nezadovoljavajući i nedovoljni za servisiranje osnovnih potreba funkcionisanja sistema pripreme i emitovanja programa. U izvještajnom periodu od 01.01.2012.godine do 31.12.2012.godine, JPRTV BPK Goražde poslovalo u specifičnom ambijentu, a koji je obilježio diskontinuitet djelovanja Zakonom propisanih organa (Skupština društva, Nadzorni odbor), promjene na rukovodećim radnim mjestima (direktor, glavni i odgovorni urednik) te odsustvo jasne vizije osnivača u kojem pravcu želi razvijati ovaj medijski sistem na što su dobrim dijelom uticale i promjene u izvršnoj vlasti BPK Goražde.
- (9) Programski sadržaji u periodu od 01.01. do 31.12.2012.godine emitovani su u programu radija i TV uglavnom na vlastitu produkciju, dok je drugi dio obezbijeđen razmjenom odnosno preuzimanjem od drugih RTV stanica, produkcija i agencija u skladu sa pravilima Regulatorne agencije za komunikacije.
- (10) Problemi koji se javljaju u ovom javnom preduzeću datiraju još od ranije. Naime, ovo javno preduzeće od 2002. godine koristi prostorije JU Centar za kulturu, prostor od 420 m², koji je prilično neuvjetan i skućen za potrebe RTV-a. Od 2008. godine, istekom Odluke Općinskog vijeća, JU Centar za kulturu zahtjeva plaćanje naknade za korištenje prostora.
- (11) Drugi bitan problem ovog preduzeća je zastarjela oprema, kao i nemogućnost značajnijeg zanačavanja, te i kvalitet i pokrivenost signala TV i radija.
- (12) U periodu od 01.01. do 31.12.2012.godine JPRTV BPK Goražde ostvarilo je ukupne prihode u iznosu od 545.408,70 KM, dok su rashodi 590.417,30 KM, što znači da su rashodi veći od prihoda i iznose 45.008,6 KM, dok je u 2011.godini također rashod bio veći od prihoda za 39.901 KM.
- (13) Za prvih šest mjeseci 2013.godine ukupni prihodi iznose 200.292,93, a rashodi poslovanja 303.923,90 KM, što je vidljivo da su rashodi veći od prihoda za nekih 103.630,97 KM. Obrazloženo je time što se je u 2013. godini krenulo sa većim poslovnim zahtjevima i emitovanjem većeg broja sadržaja, a to je iziskivalo i dodatne troškove, da je sa 31.12.2012.godine prema uposlenicima ostao dug neisplaćenih plaća (pola oktobarske plaće, novembar i decembar u iznosu od 93.271,44 KM, koje su se počele naplaćivati od februara mjeseca 2013. godine. Pored isplaćenih plaća, troškovi su se odnosili i na troškove rezervnih dijelova, uredskog materijala, materijala za čistoću, utroška elektri-

čne energije, goriva, doprinosa, poreza na dohodak, dnevnicu za službena putovanja, topli obrok, održavanje transportnih sredstava i td.

- (14) U Planu i programu rada JPRTV BPK Goražde za 2013. godinu predstavljani su ciljevi ovog javnog preduzeća, koji se odnose na finansijsku stabilizaciju ovog javnog preduzeća i restrukturiranje, programsko i poslovno prilagođavanje sistema i svih planova novim zadacima, iskorak proizvodnje na šire tržište i dosljedno ispunjenje funkcije javnog servisa građana na svim medijskim platformama.
- (15) Ove planove je potrebno planirati u okviru raspoloživih resursa, provoditi projektno, a svaku kapitalnu investiciju opravdati studijom isplativosti. Uvođenje novih, kao i završavanje starijih emisija. Potreba za većim prostorom JPRTVBPK Goražde neophodna je u cilju boljeg i bržeg razvoja ovog medija, kao i zadovoljenja potrebe javnosti. Za radijski prostor je neophodno izdvojiti adekvatan prostor koji podrazumijeva studijska prostorija, prostorija za realizaciju, montažu, prostorija za tehničku opremu, redakciju i dodatna kancelarija za urednika, dok bi televizijski prostor trebao uključiti sljedeće: studio, montaža, režija, redakcija, kancelarija za opremu, administraciju i marketing, te prostorije koje bi dodatno bile iskorištene za ostale potrebe uposlenika, kao i održavanje tehnike.
- (16) Finansijskim planom JPRTV BPK Goražde za 2013.godinu, utvrđeni su ukupno planirani prihodi i rashodi u iznosu od 690.000 KM. Od ovog iznosa udio prihoda iz Budžeta Kanto-

na, uključujući sredstva iz ovog Programa u iznosu od 420.000 KM ili 60,8% ukupno planiranih prihoda. Najveći dio rashoda otpada na troškove bruto plaća i naknada zaposlenim radnicima i ovi troškovi su planirani u iznosu od 506.868 KM, što predstavlja 73,4% ukupno planiranih rashoda ovog javnog preduzeća.

TAČKA 6.

PROCJENA NAPRETKA I KLJUČNE KOREKCIJE PROGRAMA U 2013. GODINI

(6.1)

(Procjena napretka)

Nije primjenljivo obzirom da je ovo prva godina implementacije Programa sa ovom namjerom i svrhom, te obzirom da u 2012.godini nisu provedene aktivnosti na finansiranju javnih preduzeća iz ovog Programa.

(6.2)

(Ključne korekcije Programa
za 2013. godinu)

Nije primjenljivo obzirom da je ovo prva godina implementacije Programa sa ovom namjerom i svrhom.

TAČKA 7.

OPĆI CILJ PROGRAMA

(7.1.)

(Osnovni cilj)

Osnovni cilj Programa je pru-

žanje podrške JPRTVBPK Goražde u izlasku iz ekonomskih i finansijskih poteškoća, smanjenju trenutnih i budućih gubitaka u poslovanju te dostizanju tehničkih i tehnoloških standarda u proizvodnji i emitovanju programa koji će omogućiti održivo poslovanje u budućnosti.

(7.2.)

(Posebni ciljevi)

Program sadrži posebne ciljeve za 2013.godinu, koji su usklađeni sa općim ciljem Programa. Posebni ciljevi Programa su:

- a) osiguranje prostornih uvjeta za smještaj i rad Kantonalne Radiotelevizije,
- b) osiguranje uvjeta za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje zemaljskog programa,
- c) podrška u sanaciji ekonomskih i finansijskih poteškoća Kantonalne Radiotelevizije.

(7.3.)

(Osiguranje uvjeta za smještaj i rad)

- (1) Prvi poseban cilj Programa je osiguranje adekvatnih prostornih uvjeta za smještaj Kantonalne Radio-televizije i rad na proizvodnji i emitovanju radio i TV programa. Podrška je predviđena za rekonstrukciju objekata koji su u vlasništvu ili sa kojima raspolaže JPRTVBPK Goražde te prostorija potrebnih za efikasan i normalan rad na proizvodnji i emitovanju radio-televizijskog programa.
- (2) Podrška će se osigurati za sljedeće vrste aktivnosti koje mogu biti pred-

ložene za finansiranje i sufinansiranje u okviru ovog Programa:

- a) radovi na vanjskoj rekonstrukciji i uređenju objekata kojim raspolaže JPRTVBPK Goražde,
- b) unutrašnja rekonstrukcija, dogradnja ili proširivanje prostorija, administrativnog prostora i redakcije i drugih prostorija za rad novinara,
- c) izgradnja, rekonstrukcija i opremanje studijskog i režijskog prostora,
- d) nabavka kancelarijske i informatičke opreme, druge studijske opreme, izuzev opreme za proizvodnju i emitovanje programa.

- (3) Aktivnosti navedene u alinejama c) i d) podtačke (2) moraju direktno doprinijeti poboljšavanju uvjeta za rad Kantonalne televizije. U okviru ovog cilja mogu se podržati i aktivnosti na izradi neophodne projektne i investicijske dokumentacije potrebne za provođenje planiranih aktivnosti.

(7.4.)

(Prelazak sa analognog na digitalno emitovanje)

- (1) U okviru drugog posebnog cilja nastoji se poboljšati stanje tehničko-tehnološke osposobljenosti Kantonalne Radio-televizije neophodne za ispunjavanje obaveza uvođenja digitalne zemaljske radiodifuzije (DTT) i osiguranje uvjeta za emitovanje programa i nakon 15. jula 2015.godine, do kada se u skladu sa pravilima ITU potpuno gase analogne televizije u Evropi, Africi i u dijelu Azije.
- (2) Podrška će se osigurati za sljedeće

vrste aktivnosti koje mogu biti predložene za finansiranje i sufinansiranje u okviru ovog Programa:

- a) nabavka nove studijske opreme, a posebno opreme koja je neophodna za prelaz sa analognog na digitalno zemaljsko emitovanje,
 - b) nabavka opreme neophodne za uvođenje novih produkcijskih metoda koje omogućavaju iskorištavanje prednosti DTT,
 - c) nabavka druge opreme neophodne za studijsku produkciju programa,
 - d) nabavka opreme za prenos uživo sa terena.
- (3) Podrška će se osigurati kroz finansiranje i sufinansiranje jednog ili više projekta ili zahtjeva za nabavku neophodne televizijske opreme, kao što je nabavka novih kamera, mikrofona, druge studijske opreme, opreme za montažu, produkciju programa, i emitovanje programa, opremu za emitovanje TV-programa uživo i drugu sličnu opremu koja doprinosi ispunjavanju ovog posebnog cilja.
- (4) U okviru ovog cilja mogu se podržati i aktivnosti u izradi neophodne studijske i projektne dokumentacije koja je povezana sa procesom digitalizacije, izbora opreme ili opremanjem studijskog prostora.

(7.5.)

(Podrška u sanaciji ekonomskih i finansijskih poteškoća)

- (1) U cilju ispunjavanja međunarodnih obaveza u proizvodnji audiovizuelnog medijskog sadržaja neophodno je razviti organizacijske, marketinške,

finansijske, upravljačke i tehničke kapacitete koji će biti u stanju omogućiti održivo poslovanje preduzeća i efikasno pružanje javnih usluga i ispunjavanje obaveza koje su u skladu sa Zakonom povjerene JPRTV BPK Goražde.

- (2) Podrška u okviru trećeg posebnog cilja će se osigurati za sljedeće vrste aktivnosti koje mogu biti predložene za finansiranje i sufinansiranje u okviru ovog Programa:

- a) izmirivanje obaveza JPRTVBPK Goražde nastale prije 31.12.2012. godine,
- b) aktivnosti na razvoju novih programa, sadržaja i usluga iz osnovne djelatnosti kao što su filmska i videodjelatnost (snimanje i prikazivanje filmova i sl.), novih sadržaja i programa u radio i televizijskoj djelatnosti, u oblasti novinskih agencija, kulturnih djelatnosti, zaštite kulturne baštine, izdavačka djelatnost (novine, knjige, časopisi, zvučni zapisi), štamparska djelatnost,
- c) drugi troškovi neophodni za sanaciju ekonomskih i finansijskih poteškoća u kantonalnoj radioteleviziji.

- (3) Podrška će se osigurati kroz finansiranje i/ili sufinansiranje jedne ili više aktivnosti koje su predviđene u okviru trećeg posebnog cilja u skladu sa odlukama Vlade Kantona.

(7.6.)

(Aktivnosti koje nisu prihvatljive za finansiranje iz Programa)

Sljedeće aktivnosti nisu prihvatljive

jive za finansiranje iz sredstava ovog Programa:

- a) individualna sponzorstva za učesće na seminarima, radionicama, konferencijama i kongresima,
- b) stipendije,
- c) neto plaće, porezi, doprinosi na plaće i drugi troškovi naknada zaposlenim,
- d) sve aktivnosti koje se odvijaju izvan Bosne i Hercegovine,
- e) izmirivanje obaveza i dugovanja koje nisu odobrene posebnim aktom Vlade.

TAČKA 8.

POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

(8.1)

(Visina sredstava
za provođenje Programa)

Potrebna sredstva za provođenje Programa utroška definisana su Budžetom Bosansko-podrinjskog kantona u ukupnom iznosu od 100.000 KM. Sredstva za ove namjene nalaze se na ekonomskom kodu 614 400 (HAP 001) – Subvencije javnim preduzećima.

(8.2)

(Maksimalni budžet po komponentama)

- (1) Programom se utvrđuje visina, odnosno maksimalni i minimalni iznos sredstava za svaki posebni cilj Programa. Maksimalna ili minimalna visina sredstava za pojedinačni specifi-

čni cilj predstavlja jednu finansijsku komponentu Programa.

- (2) Za svaki poseban cilj, odnosno za svaku finansijsku komponentu Programa definisan je sljedeći maksimalni / minimalni budžet:

- a) Osiguranje uvjeta za smještaj i rad Kantonalne televizije
Maksimalni budžet: 50.000 KM
- b) osiguranje uvjeta za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje zemaljskog programa
Maksimalan budžet: 50.000 KM
- c) Podrška u sanaciji ekonomskih i finansijskih poteškoća
Minimalan budžet: 0 KM

(8.3)

(Finansijski plan Programa
za period 2011-2014.)

- (1) Za podršku javnim preduzećima na području kantona u 2011. i 2012. godini Budžetom Kantona planiran je iznos od 200.000 KM, od čega je najvećio dio sredstava u iznosu od 100.000 KM u istom periodu i izvršen.
- (2) Finansijski plan za 2013. godinu je minimalno 100.000 KM.
- (3) Za 2014. godinu planirana su ukupna sredstva za ovaj Program u iznosu od 100.000 KM za finansiranje aktivnosti programa u narednoj godini. Finansijski plan za dvije prethodne, tekuću i narednu godinu prikazan je u Tabeli 3.

Tabela 3

Pregled ukupnog godišnjeg budžeta Programa za prethodne dvije, tekuću i narednu godinu (u KM)

R.br	Posebni ciljevi	2011.	2012.	2013.	2014.	Ukupno
1.	Planirano	20.000	0	100.000	100.000	220.000
1.1.	Osiguranje uvjeta za smještaj i rad Kantonalne televizije			50.000	50.000	
1.2.	Osiguranje uvjeta za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje zemaljskog programa			50.000	50.000	
1.3.	Podrška u sanaciji ekonomskih i finansijskih poteškoća			0		
2.	Izvršeno	15.640	0	0	0	15.640
2.1.	Osiguranje uvjeta za smještaj i rad Kantonalne televizije	15.640	0	0	0	15.640
2.2.	Osiguranje uvjeta za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje zemaljskog programa	0	0	0	0	0
2.3.	Podrška u sanaciji ekonomskih i finansijskih poteškoća	0	0	0	0	0

(8.4)

(Redistribucija sredstava)

- (1) U slučaju potrebe, Ministarstvo za privredu može napraviti redistribuciju sredstava sa jedne na drugu finansijsku komponentu u visini do maksimalno 10 procenata od iznosa komponente sa koje se sredstva prenose. Redistribuciju ovih sredstava Ministarstvo za privredu će izvršiti odlukom ministra.
- (2) U slučaju postojanja opravdane potrebe za korekcijom iznosa sredstava planiranih za svaki posebni cilj programa do maksimalno 25 procenata, Ministarstvo za privredu može napraviti redistribuciju sredstava uz saglasnost Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
- (3) Redistribucija sredstava na treći poseban cilj vrši se na osnovu odluka Vlade u skladu sa odredbama ovog

Programa. U tom slučaju, Ministarstvo za privredu će izvršiti redistribuciju sredstava sa prve i druge finansijske komponente na treću finansijsku komponentu u iznosu koji je određen odlukom Vlade. Redistribuciju ovih sredstava Ministarstvo za privredu će izvršiti odlukom ministra.

- (4) U slučaju izmjene ukupne vrijednosti Programa, koja je rezultat izmjene i dopune Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, preusmjerenja sa drugih kodova ili na druge kodove unutar Budžeta Ministarstva za privredu i preusmjerenja između budžetskih korisnika, Ministarstvo za privredu je ovlašteno da može vršiti izmjenu i dopunu Programa u skladu sa potrebama na osnovu kojih su donesene odluke o preusmjerenju, povećanju ili smanjenju ukupne vrijednosti Programa uz saglasnost Vlade.

TAČKA 9.

KRITERIJI ZA RASPODJELU
SREDSTAVA

(9.1)

(Način raspodjele sredstava)

- (1) Raspodjela sredstava se vrši dodjelom državne pomoći u novcu, stvarima i pravima za projekte, aktivnosti i mjere u skladu sa ciljevima predviđenim tačkom 7. Programa i može biti dodijeljena jednom ili više puta u skladu sa odredbama ovog Programa.
- (2) Raspodjela sredstava u slučaju dodjele državne pomoći u novcu vršit će se na osnovu odobrenih projekata i zahtjeva u skladu sa Programom. Konačne odluke o dodjeli državne pomoći za pojedinačne projekte, aktivnosti i mjere iz sredstava iz ovog Programa na prijedlog Ministarstva za privredu donosi Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
- (3) U slučaju dodjele državne pomoći u pravima i stvarima, postupak provođenja javne nabavke može provesti resorno ministarstvo u skladu sa Programom. Postupak javne nabavke i sklapanje ugovora o nabavci, izvođenju radova i/ili vršenju usluga provodi se nakon dobivanja saglasnosti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Davanjem saglasnosti na sklapanje ugovora sa ponuđačem koji je izabran u postupku javne nabavke, Vlada donosi konačnu odluku o dodjeli državne pomoći.
- (4) Dodjela sredstava se može vršiti u hitnim slučajevima i na osnovu zahtjeva za podrškom u realizaciji poje-

dinačne aktivnosti ili potrebe isključivo na način propisan Programom.

(9.2)

(Kriteriji za raspodjelu)

- (1) Sredstva definisana u tački 8. Programa će se dodjeljivati korisnicima srazmjerno njihovom doprinosu ostvarivanju općeg i posebnih ciljeva i očekivanih rezultata Programa.
- (2) Za ocjenjivanje doprinosa ostvarivanja ciljeva Programa primjenjivat će se kriteriji koji su definisani za potrebe rangiranja aplikacija, kako bi se osiguralo da prioriteta Programa budu ispunjeni, a stanje poboljšano u skladu sa planiranim rezultatima Programa.
- (3) Kriteriji po osnovu kojih će se vršiti raspodjela sredstava Programa:
 - a) ispunjavanje općih uvjeta za učestvovanje u Programu (tačka 9.4)
 - b) ispunjavanje posebnih uvjeta za učestvovanje u Programu (tačka 9.5)
 - c) rezultat procesa apliciranja, selekcije i evaluacije projekata i zahtjeva (tačka 10.)
 - d) prioriteta, posebni uvjeti i ograničenja za korištenje podrške (tačka 11.)

(9.4)

(Opći uvjeti za učestvovanje
u Programu)

- (1) U implementaciji Programa će se primijeniti restriktivna procedura za učestvovanje u Programu u pogledu izbora projekata i aktivnosti koje su dozvoljene za finansiranje iz sredstava ovog Programa.

(2) Opći uvjeti za učestvovanje u Programu su ograničeni na Javno preduzeće RTV BPK Goražde shodno Zaključku Skupštine BPK Goražde broj: 01-14-538/13 od 22.07.2013.godine, u slučaju da ispunjava sljedeće opće uvjete:

- a) da je registrovano kao javno preduzeće u skladu sa odredbama Zakona o radioteleviziji BPK („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ 7/02, 8/09, 11/12 i 13/12),
- b) da ima registraciju i sjedište na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
- c) da u momentu podnošenja aplikacije ima minimalno pet stalno zaposlenih radnika na neodređeno vrijeme,
- d) da obavlja djelatnost na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa minimalnim brojem radnika koji su predviđeni Programom,
- e) da se ne nalazi u procesu stečaja ili likvidacije ili blokade računa,
- f) da je registrovano minimalno 2 godine od dana podnošenja zahtjeva za učestvovanje u Programu,
- g) da nema neizmirenih obaveza za poreze i doprinose, uključujući i neizmirene obaveze koje su obuhvaćene ugovorom o reprogramiranju obaveza.

(9.4)

(Posebni uvjeti za učestvovanje u Programu)

(1) Za svaki poseban cilj Programa, pored općih, primjenjivat će se i posebni

uvjeti za učestvovanje u Programu.

(2) Posebni uvjeti koji se primjenjuju za aplikante u okviru prvog posebnog cilja su:

- a) da su namjenski utrošili sredstva odobrena od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona u periodu od protekle tri godine, ukoliko im je takva pomoć dodjeljena,
- b) da su ispunili ugovorene obaveze po odobrenim grantovima Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ukoliko su ih dobili u zadnje tri budžetske godine,
- c) da nisu koristili podršku za iste ili slične namjene u periodu od protekle tri godine iz sredstava ovog Programa,
- d) da imaju potrebne saglasnosti Vlade i resornog ministarstva za provođenje aktivnosti u oblasti nabavke stalnih sredstava koja su predviđena u okviru tačke 7.3. ovog Programa.

(3) Posebni uvjeti za apliciranje u okviru drugog posebnog cilja su:

- a) da su namjenski utrošili sredstva odobrena od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u periodu od protekle tri godine, ukoliko im je takva pomoć dodijeljena,
- b) da su ispunili ugovorene obaveze po odobrenim grantovima Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ukoliko su ih dobili u zadnje tri budžetske godine,
- c) da nisu koristili podršku za iste ili slične namjene u periodu od protekle tri godine iz sredstava ovog Programa,

- d) da imaju potrebne saglasnosti Vlade i resornog ministarstva za provođenje aktivnosti u oblasti nabavke stalnih sredstava koja su predviđena u okviru tačke 7.4. ovog Programa.
- (4) Posebni uvjeti za apliciranje u okviru trećeg posebnog cilja su:
- a) da imaju saglasnost Vlade za projekat ili sanacioni elaborat u kojem su jasno navedeni ekonomski i finansijski parametri te rezultati koji se planiraju postići korištenjem sredstava iz ovog Programa.

(9.5.)

(Kandidovanje prijedloga projekta i podnošenje zahtjeva za sredstvima)

- (1) Prijedlozi projekata i zahtjevi za sredstvima dostavljaju se nakon objavljivanja Programa u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", a izuzetno i ranije ukoliko se radi o aktivnostima definisanim u okviru trećeg posebnog cilja.
- (2) Prijedlozi projekata i zahtjevi za sredstvima se mogu dostavljati i prije objavljivanja Programa u službenim novinama samo u slučaju prethodne saglasnosti Vlade.
- (3) Podnošenje zahtjeva za sredstvima dozvoljeno je za sve posebne ciljeve.
- (4) Ministarstvo za privredu može raspisati javni poziv za pojedinačne komponente Programa, u skladu sa odlukom Vlade.
- (5) Pravilno popunjavanje propisane forme omogućava da se svi aspekti prijedloga projekata i zahtjeva objektivno selektiraju i procijene.
- (6) Svi prijedlozi projekata ili zahtjevi za sredstvima se procjenjuju u skladu sa procedurama apliciranja, selekcije, evaluacije i rangiranja.

TAČKA 10.

PROCEDURE APLICIRANJA, SELEKCIJE I EVALUACIJE ZAHTJEVA ZA SREDSTVIMA

(10.1)

(Aplikant)

- (1) Pored Ministarstva za privredu, prijedloge projekata, aktivnosti i mjera za finansiranje iz sredstava Programa mogu dostavljati i lica koja ispunjavaju opće i posebne uvjete iz Programa.
- (2) Lica koja ispunjavaju opće i posebne uvjete za učestvovanje u Programu i koja u formi propisanoj od strane Ministarstva za privredu dostave prijedlog projekata i zahtjev za sredstvima imaju status aplikanta. Aplikant može odabrati najpovoljniji način apliciranja na sredstva.
- (3) U skladu sa restriktivnim procedurama selekcije i izbora aplikanta, javni pozivi se ne objavljuju, izuzev u slučaju definisanom u tački 9.5.(4).
- (4) Aplikantima koji su definisani Programom dostavlja se obavještenje koje minimalno sadrži sažetak Programa, a posebno opći i posebne ciljeve Programa, planirane aktivnosti, način raspodjele i rokove za dostavljanje aplikacija.
- (5) Krajnji rok za objavljivanje javnih poziva je 31. oktobar 2013. godine.

(10.2)

(Kandidovanje prijedloga projekata)

- (1) Aplikant može kandidovati prijedlog projekta u kojem je planirano sufinansiranje ili finansiranje troškova projekta iz sredstava Programa.
- (2) Aplikant može u toku godine dostaviti jedan ili više prijedloga projekata.
- (3) Ministarstvo može raspisati javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata ukoliko se radi o specifičnim aktivnostima u skladu sa odlukom Vlade ili ukoliko dođe do povećanja budžeta, te ukoliko sredstva planirana za finansiranje projekata i zahtjeva ne utroše u vremenskom planu koji je određen Programom.
- (4) Obavezni sadržaj prijedloga projekta je definisan u formi za apliciranje koja se nalazi u Prilogu 1. ovog Programa.
- (5) Za projekte koji se odnose na rekonstrukciju objekata, uz prijedlog projekta neohodno je dostaviti idejni projekat ili predmjer i predračun radova ukoliko se radi o sanaciji stanja na postojećem objektu ili infrastrukturi.

(10.3)

(Finansiranje prijedloga projekata)

- (1) Ukupan budžet predloženih projekata koje aplikanti dostavljaju za finansiranje ne može biti manji od 6.000 KM. Maksimalni iznos projekata nije ograničen.
- (2) Minimalni i maksimalni iznos granta koji može biti zatražen za sufinansiranje projekta u novcu je u rasponu od 5.000 KM do 50.000 KM.
- (3) Minimalni i maksimalni iznos granta koji može biti odobren u slučaju djele državne pomoći u pravima i st-

varima je u rasponu od 5.000 KM do 50.000 KM.

- (4) Učešće aplikanta u finansiranju predloženih projektnih aktivnosti nije obavezno.
- (5) Prijedlozi projekata čiji ukupni iznos prelazi maksimalni iznos projekta, u kojima je planirani grant veći ili manji od utvrđene visine i projekti u kojima nije osigurano vlastito učešće u skladu sa prethodnim stavom će u fazi administrativne provjere biti automatski odbijeni kao neprihvatljivi za finansiranje.
- (6) Minimalni i maksimalni iznos granta za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz sredstava ovog Programa su definisani u rasponu za svaki specifični cilj, kako je prikazano u Tabeli 4.

Tabela 4

Pregled minimanih i maksimalnih iznosa grant sredstava
u novcu za sufinansiranje iz Programa

R.br.	Poseban cilj	Ukupan budžet po komponenti	Minimalni iznos granta	Maksimalni iznos granta
1.	Osiguranje uvjeta za smještaj i rad Kantonalne televizije	50.000 KM	5.000 KM	50.000 KM
2.	Osiguranje neophodne opreme za proizvodnju i emitovanje programa Kantonalne televizije	50.000 KM	5.000 KM	50.000 KM
3.	Podrška u sanaciji ekonomskih i finansijskih poteškoća	0 KM	Po odluci vlade	Po odluci vlade

(10.4)

(Podnošenje zahtjeva za sredstvima)

- (1) Podnošenje zahtjeva za sredstvima namijenjeno je prvenstveno za apliciranje na sredstva iz Programa bez predloženog projekta u slučaju postojanja hitnih, manjih ili specifičnih potreba koje su direktno povezane sa ciljevima Programa, te u slučaju da Vlada svojom odlukom odobri korištenje sredstava za namjene predviđene u okviru trećeg posebnog cilja.
- (2) Ukupan iznos sredstava koji se može dodijeliti putem zahtjeva za sredstvima ne može preći 20% ukupnog budžeta u okviru 1. i 2. posebnog cilja Programa, odnosno do 100% sredstava u okviru trećeg posebnog cilja.
- (3) Aplikant ne može u toku godine u okviru istog cilja dostaviti i prijedlog projekta i zahtjev za sredstvima za iste ili slične aktivnosti. Ukoliko je u toku godine aplikant koristio sredstva Programa putem zahtjeva za sredstvima, njegov prijedlog projekta,

ukoliko je podnesen za isti cilj kao i zahtjev, će biti automatski odbijen do ispunjavanja ugovorenih obaveza.

- (4) Zahtjev za sredstvima aplikant podnosi u propisanoj aplikacionoj formi za zahtjeve.
- (5) Istovremeno aplikant može podnijeti samo jedan zahtjev za sredstvima u okviru jednog posebnog cilja.
- (6) U slučaju pozitivne odluke, aplikant može podnijeti novi zahtjev za sredstvima tek nakon prihvatanja izvještaja o utrošku sredstava po odobrenom zahtjevu. U slučaju odbijanja zahtjeva u procesu evaluacije, aplikant može podnijeti novi zahtjev tek nakon isteka 30 dana od dana prijema obavještenja o odbijanju zahtjeva.

(10.5)

(Obavezni sadržaj zahtjeva)

U podnešenom zahtjevu aplikant je dužan navesti:

- a) osnovne podatke o aplikantu,

- b) opis usklađenosti zahtjeva sa općim i posebnim ciljevima Programa,
- c) razlog zbog kojeg se zahtjevom traži odobravanje sredstava sa finansijskim opisom i mjerama poduzetim prije podnošenja zahtjeva,
- d) pregled planiranih aktivnosti,
- e) očekivani rezultat koji se planira ostvariti,
- f) iznos traženih sredstava iz Programa i iznos sredstava koji bi se obezbijedio iz drugih izvora.

(10.6)

(Finansiranje zahtjeva
za sredstvima)

- (1) Minimalni i maksimalni iznos granta koji na osnovu zahtjeva može biti zatražen za prvi i drugi posebni cilj je u rasponu od 2.000 KM do 5.000 KM. Zahtjevi u kojima je planirani grant veći ili manji od utvrđene visine će u fazi administrativne provjere biti automatski odbijeni kao neprihvatljivi za finansiranje. Vlastita sredstva aplikanta su poželjna, ali nisu obavezujuća osim za ostvarivanje podsticaja u okviru petog posebnog cilja. U toku godine aplikant može podnijeti samo jedan zahtjev za sredstvima.
- (2) Minimalni i maksimalni iznos granta koji na osnovu zahtjeva može biti zatražen za treći posebni cilj će se utvrditi u visini koja je naznačena u odluci Vlade. Zahtjevi u kojima je planirani grant veći ili manji od utvrđene visine će u fazi administrativne provjere biti automatski odbijeni kao neprihvatljivi za finansiranje. Vlasti-

ta sredstva aplikanta su poželjna, ali nisu obavezujuća osim za ostvarivanje podsticaja u okviru petog posebnog cilja. U toku godine aplikant može podnijeti samo jedan zahtjev za sredstvima.

- (3) Prilikom podnošenja zahtjeva za sredstvima aplikanti su dužni da vode računa o kriterijima koji su navedeni u Programu. Svaka aplikacija koja nije u skladu sa ovim kriterijima, dodatnim uvjetima i ograničenjima će biti odbačena u administrativnoj provjeri.
- (4) Zahtjevi za sredstvima izvan roka; u kojima je tražen iznos sredstava veći od maksimalne vrijednosti predviđene Programom i u kojima nisu dostavljeni dokazi o vlastitom učešću; u kojima nisu dostavljeni dokazi o ispunjavanju posebnih uvjeta ili ograničenja za ostvarivanje podsticaja će biti automatski odbijeni kao neprihvatljivi za finansiranje.

(10.7)

(Otvaranje aplikacija
i administrativna provjera)

- (1) Otvaranje aplikacija i administrativna provjera za prijedloge projekata se provodi najkasnije 15 dana od dana prijema aplikacije.
- (2) Aplikacije za zahtjeve za sredstvima se otvaraju nakon prijema i kao takve upućuju u proceduru administrativne provjere i ocjenjivanja.
- (3) Administrativna provjera se provodi u cilju utvrđivanja da li lice koje je dostavilo aplikaciju ispunjava uvjete za dobivanje statusa aplikanta u skladu da odredbama ovog Programa. Administrativnu provjeru pro-

vodi komisija Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Komisija provjerava da li je aplikacija zadovoljila sljedeće uvjete:

- a) da je aplikacija dostavljena u roku i na način predviđen Programom,
 - b) da je aplikacija potpuna i ispravno popunjena u skladu sa propisanom formom,
 - c) da su dostavljeni svi prilozi na način predviđen Programom,
 - d) da aplikant ispunjava opće uvjete za učestvovanje u Programu,
 - e) da aplikant ispunjava posebne uvjete za učestvovanjem u Programu,
 - f) da je aplikacija u skladu prioritetima, posebnim uvjetima i ograničenjima za korištenje podrške,
 - g) da je aplikacija usklađena sa svrhom Programa, općim ciljem Programa, da je zahtjevana podrška u skladu sa posebnim ciljevima programa, da je predloženo finansiranje u skladu sa odredbama o finansiranju, da su ispunjeni uvjeti i kriteriji za ostvarivanje podsticaja.
- (4) Ukoliko su ovi uvjeti ispunjeni, komisija će aplikaciju evaluirati u skladu sa odredbama Programa. Komisija može zatražiti od aplikanta dostavljanje dodatne dokumentacije ukoliko je očigledno da je dokument izostavljen zbog slučajne tehničke greške, a što se može indirektno utvrditi na osnovu preostale dostavljene dokumentacije. Komisija može zatražiti dopunu dokumentacije za maksimalno dva dokaza o ispunjavanju općih ili posebnih uvjeta koji su pro-

pisani Programom. U suprotnom, aplikacija će i bez evaluacije biti odbijena iz administrativnih razloga.

- (5) Aplikacije pisane rukopisom će biti automatski odbijene.
- (6) Nakon provedene procedure, Ministarstvo za privredu će obavijestiti aplikanta o rezultatima administrativne provjere.

(10.8)

(Evaluacija dostavljenih prijedloga projekata)

- (1) Za provođenje procesa selekcije, evaluacije i ocjenjivanja prijedloga projekata Ministarstvo za privredu formira komisiju.
- (2) Komisija sve dostavljene aplikacije razmatra i evaluira u periodu od maksimalno 30 dana od završetka administrativne provjere.
- (3) U evaluaciji projekata komisija primjenjuje pet grupa kriterija i to:
 - a) finansijski i operativni kapaciteti aplikanta,
 - b) relevantnost,
 - c) metodologija,
 - d) održivost,
 - e) budžet i troškovna efikasnost.

(10.9)

(Evaluacija dostavljenih zahtjeva za sredstvima)

- (1) Komisija provodi evaluaciju zahtjeva nakon provedene administrativne provjere.
- (2) U evaluaciji zahtjeva komisija primjenjuje tri grupa kriterija i to:
 - a) relevantnost,
 - b) održivost,

c) budžet i troškovna efikasnost.

- (3) Zahtjevi u okviru trećeg posebnog cilja se ne ocjenjuju. Prije evaluacije zahtjeva za ostvarivanje podsticaja, komisija provjerava da li zahtjev za sredstvima ispunjava prioritete, posebne uvjete i ograničenja propisane odlukom Vlade.

(10.10)

(Ocjenjivanje/evaluacija aplikacija)

- (1) Evaluacija aplikacija se provodi na osnovu kriterija i skale za evaluaciju. Evaluacijski kriteriji su podijeljeni u okviru grupa i podgrupa. Za svaku podgrupu komisija daje ocjenu između 1 i 5 prema sljedećem redoslijedu:

- 1 - veoma slabo;
- 2 - slabo;
- 3 - adekvatno;
- 4 - dobro;
- 5 - veoma dobro.

- (2) Svaka ocjena se množi sa koeficijentom koji je za svaki kriterij predviđ-

en u evaluacijskoj skali. Maksimalan broj bodova za projekat iznosi 100, dok je maksimalan broj bodova za zahtjev za sredstvima 80.

- (3) Projekti koji imaju manje od 70 bodova, odnosno zahtjevi za sredstvima koji imaju manje od 50 bodova se odbacuju u prvom krugu selekcije. Ukoliko je ukupan rezultat u poglavlju relevantnost manji od 15, aplikacija se odbija bez obzira na dobiven ukupan maksimalan broj bodova.
- (4) Ukoliko je ukupan rezultat u poglavlju budžet i troškovna efikasnost manji od 15, aplikacija se odbija bez obzira na dobiven ukupan maksimalan broj bodova.
- (5) Komisija će procjenjivati vrijednost kriterija. Prilikom određivanja vrijednosti kriterija komisija će se pridržavati prioriteta, posebnih uvjeta, finansijskih kriterija i načina rangiranja koji su propisani Programom. Svi članovi komisije dodjeluju ocjene, a ukupan broj bodova se dobija kada se ocjene dobivene od svih članova komisije podijele sa brojem članova komisije.

(10.11)

(Kriteriji i skala za evaluaciju)

KRITERIJ	SKALA	
	Projekti	Zahtjevi
1. Finansijski i operativni kapaciteti aplikanta	10	
1.1. Procijenjeni nivo iskustva aplikanta u upravljanju projektom	5	-
1.2. Procijenjeni nivo finansijskih kapaciteta aplikanta neophodnih za implementaciju projekata	5	-

2. Relevantnost	30	30
2.1. Koliko je aplikacija relevantna za svrhu, opći i posebne ciljeve Programa?	5x2	5x2
2.2. Koliko je aplikacija relevantna za prioritetne aktivnosti Programa?	5x2	5x2
2.3. Koliko je aplikacija relevantna za očekivane rezultate Programa?	5x2	5x2
3. Metodologija	10	
3.1. Da li su aktivnosti u prijedlogu projekta odgovarajuće i konzistentne sa ciljevima i očekivanim rezultatima projekta?	5	-
3.2. Koliko je koherentan dizajn projekta, konkretna analiza problema, da li su predložene aktivnosti odgovarajuće za rješavanje prezentiranog problema, te da li su na zadovoljavajući način planirani raspoloživi resursi aplikanta neophodni za ostvarivanje planiranih rezultata iz projekta?	5	-
4. Održivost	20	20
4.1. Da li će mjere podrške Programa značajnije doprinijeti rješavanju problema koji je naveden u prijedlogu projekta ili zahtjevu?	5x2	5x2
4.2. Da li predložene aktivnosti mogu imati pozitivne efekte na smanjenje operativnih troškova i povećavanje operativnih prihoda?	5	5
4.3. Da li predložene aktivnosti mogu imati pozitivne multiplikativne efekte na sektor u kojem aplikant posluje?	5	5
5. Budžet i troškovna efikasnost	30	30
5.1. Da li je odnos između planiranih troškova i očekivanih rezultata zadovoljavajući?	5x2	5x2
5.2. Da li je visina predloženih troškova adekvatna za implementaciju planiranih aktivnosti?	5x2	5x2
5.3. Da li su predloženi troškovi aktivnosti obrazloženi na način da dokazuju da će sredstva programa biti iskorištena na efikasan i ekonomičan način?	5x2	5x2
MAKSIMALAN BROJ BODOVA	100	80

(10.12)

(Procedure odobravanja prijedloga projekata)

- (1) Projekte koji su u procesu evaluacije dobili više od 70 bodova komisija rangira po broju osvojenih bodova.
- (2) U procesu odobravanja, komisija može uvidom na terenu provjeriti stanje u pogledu uklađenosti stvarnog stanja sa stanjem navedenim u prijedlogu projekta.
- (3) Nakon provedenog rangiranja odobravaju se svi najbolje rangirani projekti do visineraspoloživih sredstava koja su Programom definisana za svaki pojedinačni cilj. Svi najbolje rangirani projekti za koje postoje raspoloživa sredstva imaju status odobrenih projekata.
- (4) Prijedlozi projekata koji imaju više od 70 bodova, ali za čije finansiranje nema raspoloživih sredstava, stavljaju se na listu čekanja u slučaju osiguranja dodatnih sredstava za Program ili donošenja odluke o preraspodjeli sredstava u skladu sa odredbama Programa. U suprotnom, prijedlog projekta se odbija.
- (5) Odobrene projekte Ministarstvo za privredu predlaže Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da donese Odluku o odobravanju prijedloga projekta koji će se sufinansirati iz sredstava Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde – ekonomski kod 614 400 – Subvencije javnim preduzećima.
- (6) Ukoliko se radi o odobrenom projektu kojim se korisniku odobrava isplata sredstava u novcu, istovremeno sa prijedlogom odluke o odobravanju prijedloga projekta, Vladi Kanto-

na se dostavlja odobreni prijedlog projekta i prednacrt ugovora o sufinansiranju odobrenog projekta.

- (7) Ukoliko se radi o odobrenom projektu kojim se korisniku odobrava isplata sredstava za nabavku stalnih sredstava, Ministarstvo za privredu predlaže Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da donese odluku o davanju saglasnosti aplikantu za pokretanje postupka javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, koji će se finansirati ili sufinansirati iz sredstava Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde – ekonomski kod 614 400 – Subvencije javnim preduzećima.
- (8) Ukoliko se radi o odobrenom projektu kojim se korisniku odobrava grant u stvarima ili pravima, Vladi Kantona se dostavlja prijedlog odluke o provođenju postupka javne nabavke u skladu sa Zakonom. Nakon završetka postupka javne nabavke, Ministarstvo za privredu projekte predlaže Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da da saglasnost za zaključivanje ugovora sa odabranim ponuđačem u skladu sa Zakonom.
- (9) Ukoliko se Odlukom Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobrava iznos granta veći od 10.000 KM, prije potpisivanja ugovora, nacrt ugovora se dostavlja Kantonalnom pravobranioocu na mišljenje.
- (10) U slučaju da je planirano finansiranje projekta iz programa veće od 6.000 KM i manje od 50.000 KM, uz prednacrt ugovora se podnosi i prijedlog zaključka Vlade o davanju saglasnosti ministru za privredu za potpisivanje ugovora. Ukoliko je iznos odobrenog granta veći od 50.000 KM, uz prednacrt ugovora se podnosi i

prijedlog zaključka o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za zaključivanje ugovora o finansiranju projekta.

- (11) Nakon prihvatanja prijedloga odluke od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i pribavljenog mišljenja kantonalnog pravobranilaštva na nacrt ugovora, pristupa se potpisivanju ugovora za sufinansiranje projekta, o čemu se aplikant pismeno obavještava. Ugovorom se definiše način implementacije projekta, vrijeme implementacije, obaveze korisnika sredstava i Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i način osiguranja instrumenata za namjenski utrošak sredstava.
- (12) Nakon ispunjavanja uvjeta definisanih ugovorom, Ministarstvo za privredu predlaže Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da, u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta, donese odluku o odobravanju sredstava iz Budžeta Kantona – ekonomski kod 614 400 – Subvencije javnim preduzećima, u skladu sa potpisanim ugovorom.
- (13) Ukoliko se radi u projektu u kojem je planirana nabavka stalnih sredstava u iznosu većem od 10.000 KM, obavezna odredba ugovora je da aplikant ima saglasnost Vlade za zaključivanje ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem i potpisan ugovor o nabavci roba ili radova.
- (14) Nakon prihvatanja prijedloga Odluke od odobravanju zahtjeva za isplatom sredstava od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, zahtjev za plaćanje se dostavlja Ministarstvu za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

(10.13)

(Procedure odobravanja zahtjeva za sredstvima)

- (1) Aplikacije podnesene u formi zahtjeva, a koje se odnose na prvi i drugi poseban cilj I koje su u procesu evaluacije dobile više od 50 bodova, komisija rangira po broju osvojenih bodova. Aplikacije podnesene u okviru trećeg posebnog cilja se ne rangiraju, već se samo utvrđuje ispunjavanje uvjeta propisanih odukom Vlade, te drugih uvjeta definisanih Programom.
- (2) U procesu odobravanja, komisija može uvidom na terenu provjeriti ispunjavanje uvjeta za dobijanje podrške iz Programa, posebno u pogledu uklađenosti stvarnog stanja sa stanjem navedenim u zahtjevu.
- (3) Nakon provedenog rangiranja, komisija predlaže odobravanje zahtjeva u punom ili umanjenom iznosu u zavisnosti od rezultata procesa evaluacije. U toku provođenja procedura odobravanja zahtjeva, komisija vodi računa o prethodno odobrenim zahtjevima, odobrenim projektima, odnosno projektima koji se nalaze u procesu odobravanja. Komisija može predložiti privremenu suspenziju procedura odobravanja zahtjeva najviše do 3 mjeseca, nakon čega donosi konačni prijedlog odluke.
- (4) Zahtjevi za sredstvima koji imaju više od 50 bodova, ali za čije finansiranje nema raspoloživih sredstava stavljaju se na listu čekanja u slučaju osiguranja dodatnih sredstava za Program ili donošenja odluke o preraspodjeli sredstava u skladu sa odredbama Programa. U suprotnom, zahtjev za sredstvima se odbija.

- (5) Sve odobrene zahtjeve Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde predlaže Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da, u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta, donese odluku o odobravanju sredstava iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona – ekonomski kod 614 400 – Subvencije javnim preduzećima.
- (6) Ugovorom će se definisati način implementacije sredstava, vrijeme implementacije, obaveze korisnika sredstava i način osiguranja instrumenata za namjenski utrošak sredstava.
- (7) Nakon prihvatanja prijedloga odluke o odobravanju zahtjeva za isplatom sredstava od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, zahtjev je odobren i Ministarstvo za privredu dostavlja zahtjev za plaćanje Ministarstvu za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

TAČKA 11.

PRIORITETI, OGRANIČENJA, FINANSIJSKI KRITERIJI I NAČIN RANGIRANJA

(11.1)

(Prioritetne aktivnosti)

Prioritetne aktivnosti i mjere koje će se finansirati u okviru ovog Programa definisane su u tačkama 7.4., 7.5. i 7.6. Programa, te druge aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva Programa, a kao prioritetne aktivnosti su definisane od strane Vlade Kantona.

(11.2)

(Preduvjeti i ograničenja
za dobijanje podrške)

- (1) Preduvjeti i ograničenja definišu okvir za dobijanje podrške koja je Programom predviđena. Posebni uvjeti i ograničenja definisani su u Tabeli 6.
- (2) U slučaju da su ispunjeni uvjeti za dobijanje podrške u okviru ovog posebnog cilja, podrška će se pružiti tek nakon redistribucije sredstava u skladu sa tačkom 8.4. Programa i dobijanja saglasnosti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
- (3) Prilikom dostavljanja prijedloga projekata ili zahtjeva za sredstvima, aplikanti su dužni ispuniti preduvjete za ostvarivanje podrške. Podrška neće biti odobrena u slučaju da aplikant spada u kategoriju aplikanata za koje je ova podrška ograničena.

Tabela 6

Pregled posebnih uvjeta i o graničenja za ostvarivanje podrške iz Programa

	Poseban cilj / vrsta podrške	Preduvjeti	Ograničenja
A.	Osiguranje uvjeta za smještaj i rad Kantonalne televizije		
I/A	Radovi na vanjskoj rekonstrukciji i uređenju objekata kojim raspolaže JPRTVBPK Goražde	- Usvojen plan nabavke građevina od strane Vlade Kantona - Izrađena projektna dokumentacija - Osigurane potrebne saglasnosti Vlade	- Nema
II/A	Unutrašnja rekonstrukcija, dogradnja ili proširivanje prostorija Kantonalne radio-televizije, administrativnog prostora i redakcije i drugih prostorija za rad novenara	- Izrađena projektna dokumentacija - Osigurane potrebne saglasnosti Vlade	- Nema
III/A	Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje studijskog prostora	- Usvojen plan nabavke opreme od strane Vlade Kantona - Urađen predračun javnih nabavki - Osigurane potrebne saglasnosti Vlade	- Nema
IV/A	Nabavka kancelarijske i informatičke opreme, druge studijske opreme, izuzev opreme za proizvodnju i emitovanje programa	- Nema	- Nema
B	Osiguranje neophodne opreme za proizvodnju i emitovanje programa Kantonalne televizije		
I/B	Nabavka nove studijske opreme, a posebno opreme koja je neophodna za prelaz sa analognog na digitalno zemaljsko emitovanje	- Usvojen plan nabavke opreme od strane Vlade Kantona - Urađen predračun javnih nabavki - Obezbijeđene potrebne saglasnosti Vlade	- Nema
II/B	Nabavka opreme neophodne za uvođenje novih produkcijskih metoda koje omogućavaju iskoristavanje prednosti DTT	- Nema	- Nema
III/B	Nabavka druge opreme neophodne za studijsku produkciju programa	- Nema	- Nema

IV/B	Nabavka opreme za prenos uživo sa terena	- Nema	- Nema
C	Podrška u sanaciji ekonomskih i finansijskih poteškoća		
I/C	Izmirivanje obaveza JPRTV BPK Goražde	- Izrađen sanacioni program, - Dobivena saglasnost Vlade i osigurana sredstva	- Nema
II/C	Aktivnosti na razvoju novih programa	- Nema	- Nema
III/C	Druge mjere na sanaciji ekonomskih i finansijskih poteškoća	Dobivena saglasnost Vlade i osigurana sredstva	- Nema

(11.03)

(Finansijski kriteriji)

- (1) Finansijski kriteriji se primjenju za ocjenu budžeta i troškovne efikasnosti predloženih aktivnosti.
- (2) Za ocjenjivanje odnosa planiranih troškova i očekivanih rezultata te adekvatnosti i efikasnosti i ekonomičnosti aktivnosti, primjenjivat će se finansijska dokumentacija i druga dokumentacija sadržana u aplikaciji aplikanta.

(11.4)

(Način rangiranja)

- (1) Prilikom ocjenjivanja finansijskih i operativnih kapaciteta, prednost će se dati aplikantima koji redovno izmiruju obaveze prema porezima i doprinosima u odnosu na aplikante koji imaju reprogram duga, koji su duži vremenski period aktivni na području kantona, koji su veći broj godina poslovali sa dobitkom, koji imaju bolju organizacionu strukturu,

koji su u posljednje tri godine provodili slične projekte.

- (2) Prilikom ocjenjivanja relevantnosti projekata, prednost će se davati projektima koji su predviđeni Programom, a komisija će voditi računa o da prioritet da projektima koji efikasnije doprinose povećanju prihoda od registrovane djelatnosti, smanjenju operativnih troškova rada, projektima koji doprinose ispunjavanju uvjeta i standarda koji su propisani za pružanje usluga od općeg interesa, povećanju kvalitete pružanja usluga korisnicima.
- (3) Prednost će se dati aplikacijama koje imaju za cilj realizaciju prioritarnih aktivnosti i mjera predviđenih ovim Programom. Posebna pažnja će biti data aplikacijama koje doprinose ostvarivanju više prioritarnih aktivnosti i mjera predviđenih Programom.
- (4) Prednost u pružanju podrške će se dati projektima i zahtjevima koji omogućavaju ostvarivanje većih rezultata koji su predviđeni ovim Programom. Komisija se dati prednost onim projektima čiji rezultati efikasnije

ostvaruju ciljeve iz strategije prelaska sa analognog na digitalno zemaljsko emitovanje programa.

- (5) Prilikom ocjenjivanja metodologije, ocjenjivat će se metode i predloženi način realizacije aktivnosti. Aplikacije koje imaju bolje razrađenu metodologiju i koherentniji plan implementacije projekta ili zahtjeva će imati prednost pri rangiranju.
- (6) Prilikom ocjenjivanja održivosti projekta, prednost imaju aplikacije koje na sveobuhvatniji način rješavaju problem i omogućavaju troškovno-efikasno ostvarivanje rezultata i aktivnosti koje mogu dugoročno osigurati nastavak ostvarivanja rezultata i nakon završetka finansiranja iz sredstava ovog Programa.
- (7) Prilikom ocjenjivanja budžeta i troškovne efikasnosti prednost će se dati aplikacijama koje bolje ispunjavaju finansijske kriterije Programa.

TAČKA 12.

NAZIV KORISNIKA SREDSTAVA

(12.1)

(Direktni i indirektni korisnici sredstava)

- (1) Direktni korisnici sredstava Programa su lica koja ispunjavaju opće i posebne uvjete Programa i koja su uspješno završila proces apliciranja, selekcije i evaluacije te koja su uspješno rangirana za korištenje sredstava iz ovog Programa.
- (2) Indirektni korisnici sredstava su lica koja imaju status implementatora sredstava iz Programa u slučaju kada je cilj Programa pružanje podrške za

dva ili više direktnih korisnika sredstava.

- (3) Korisnici i implementatori sredstava iz Programa se određuju Odlukom Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

(12.2)

(Indirektni korisnici sredstava)

Nije primjenljivo.

(12.3)

(Prednost u implementaciji sredstava putem indirektnih korisnika)

Nije primjenljivo.

(12.4)

(Registar korisnika)

Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde vodi registar korisnika u kojem se nalaze svi relevantni podaci o datoj državnoj pomoći u okviru ovog Programa za period od pet godina od godine dobijanja državne pomoći.

TAČKA 13.

PROCJENA REZULTATA

(13.1)

(Pregled očekivanih rezultata podrške)

- (1) Očekivani rezultati Programa podrške javnog preduzeća su:
 - a) Rješenja problema koja omogućavaju normalan rad u pružanju usluga građanima;

- b) Poboljšanje ekonomske i finansijske odzivnosti javnom preduzeću;
- c) Osiguranje boljih uvjeta rada na poboljšanju usluga javnog preduzeća;
- d) Unapređenje sistema pružanja usluga koji obezbjeđuje veći stepen zadovoljstva korisnika usluga javnog preduzeća;
- e) Poboljšanje dostupnosti usluga koje se pružaju korisnicima;
- f) Uvođenje novih vrsta usluga javnog preduzeća;
- g) Proširenje kapaciteta javnog preduzeća kroz nabavku neophodne opreme, uređaja i mašina.

siranje iz sredstava Programa će biti procjenjivana u odnosu na očekivane rezultate.

(13.2)

(Kvantitativni pregled očekivanih rezultata)

- (1) Mjerenje rezultata aktivnosti će se vršiti na osnovu rezultata monitoringa implementacije i rezultata obilaskom korisnika na terenu i na osnovu pisanih izvještaja korisnika sredstava. Mjerenje rezultata će se vršiti na osnovu minimalno očekivanih rezultata koji su definisani u Tabeli 7.

- (2) Aplikacija koja se podnese za finan-

Tabela 7

Tabelarni pregled minimalnih očekivanih rezultata i očekivanih maksimalnih iznosa podrške

	Poseban cilj / vrsta podrške	Minimalni očekivani rezultat	Maksimalni iznos podrške
A.	Osiguranje uvjeta za smještaj i rad Kantonalne televizije		
I/A	Radovi na vanjskoj rekonstrukciji i uređenju objekata kojim raspolaže JPRTV BPK Goražde	- Manji obim radova na vanjskom uređenju objekata JPRTV BPK Goražde	- Do 10.000 KM
II/A	Unutrašnja rekonstrukcija, dogradnja ili proširivanje prostorija Kantonalne radio-televizije, administrativnog prostora i redakcije te drugih prostorija za rad novinara	- Manji obim radova na unutrašnjem uređenju prostorija (izuzev studija) JPRTVBPK Goražde	- Do 10.000 KM
III/A	Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje studijskog prostora	- Rekonstruisane i opremelje studijske prostorije JPRTV BPK Goražde	- Do 25.000 KM

IV/A	Nabavka kancelarijske i informatičke opreme, druge studijske opreme, izuzev opreme za proizvodnju i emitovanje programa	- Nabavljena neophodna kancelarijska i informatička oprema	- Do 5.000 KM
B	Osiguranje neophodne opreme za proizvodnju i emitovanje programa Kantonalne televizije		
I/B	Nabavka nove studijske opreme, a posebno opreme za prelaz sa analognog na digitalno zemaljsko emitovanje	- Nabavljena neophodna digitalna oprema za studio, uključujući kamre	- Do 30.000 KM
II/B	Nabavka opreme neophodne za uvođenje novih produkcijskih metoda koje omogućavaju iskorištavanje prednosti DTT	- Nabavljena oprema	- Do 10.000 KM
III/B	Nabavka druge opreme neophodne za studijsku produkciju programa	- Nabavljena oprema	- Do 5.000 KM
IV/B	Nabavka opreme za prenos uživo sa terena	- Nabavljena oprema	Do 5.000 KM
C	Razvoj institucionalnih kapaciteta i ljudskih resursa		
I/C	Izmirivanje obaveza JPRTV BPK Goražde	- Izmirene obaveze u visini određenoj odlukom Vlade	- Po odluci Vlade
II/C	Aktivnosti na razvoju novih programa	- Implementiran minimalno 1 projekat razvoja novih programa	- Po odluci Vlade
III/C	Druge mjere na sanaciji ekonomskih i finansijskih poteškoća	- Po odluci Vlade	- Po odluci Vlade

(13.3)

(Monitoring implementacije Programa)

- (1) Monitoring se provodi sa ciljem utvrđivanja da li se implementacija podržane aktivnosti provodi u skladu sa potpisanim ugovorom i u skladu sa odredbama ovog Programa. U ci-

lju osiguranja procjene rezultata odabrani korisnik je dužan dostavljati pravovremene odgovore Ministarstvu na sve upite vezane za implementaciju projekta, omogućiti članovima komisije uvid u sve postupke i dokumente koji su povezani sa implementacijom projekta, obavještavati

Ministarstvo o svim odstupanjima u implementaciji projekta od plana koji je definisan u prijedlogu projekta te omogućiti komisiji uvid i u druge podatke i dokumentaciju koja je neophodna za uspješno provođenje monitoringa.

- (2) Mjerenje rezultata i provedenih aktivnosti će se vršiti na osnovu periodičnog monitoringa implementacije aktivnosti sačinjavanjem zapisnika uz koji će biti sva neophodna dokumentacija kojom se dokazuje implementacija namjenskog utroška dodijeljenih sredstava.
- (3) U slučaju da rezultati monitoringa ukažu na značajan zaostatak u ispunjavanju ugovorenih obaveza, Ministarstvo za privredu predlaže Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donošenje odluke o povratu dodijeljene državne pomoći ili preusmjeravanje u skladu sa odredbama Programa.
- (4) U cilju osiguranja procjene rezultata Programa, odabrani korisnik koji je dobio podršku dužan je nakon utroška odobrenih sredstava dostaviti Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izvještaj o provedenim aktivnostima koje su odobrene za finansiranje iz Programa. Korisnik je dužan dostaviti jedan izvještaj na polovini i jedan na kraju perioda implementacije projekta. Forma i sadržaj izvještaja o utrošku sredstava će biti dostavljeni korisniku sredstava.
- (5) Nadzor realizacije programa vrši Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

TAČKA 14.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

(13.1)

(Nepredviđeni rashodi)

- (1) Nepredviđeni rashodi mogu se pojaviti u slučaju povećane potražnje za podsticajnim mjerama obzirom da je 2013. godina prva godina uvođenja podsticajnih mjera ovog tipa. Nepredviđeni rashodi za ostale Programom predviđene aktivnosti mogu se pojaviti samo kao rezultat promjena unutar interne strukture samog Programa, ali ne i dovesti do povećanja ukupnih nepredviđenih rashoda Programa.

(13.2)

(Rizici)

- (1) Kako bi se smanjili rizici u procesu implementacije Programa, uveden je mehanizam ispunjavanja preduvjeta u implementaciji projekata koji se ispunjavaju dobijanjem saglasnosti od organa predviđenog Programom. Obzirom na specifičnosti Programa, sredstva iz Programa se mogu odobriti nakon što je projekat ili zahtjev odobren od strane Vlade te nakon što su ispunjeni određeni preduvjeti predviđeni Programom. U cilju dodatnog smanjenja rizika, Vlada odlukom o odobravanju projekata može definisati dodatne uvjete koje je aplikant obavezan prije isplate sredstava u skladu sa Programom.

- (2) Aplikant je dužan planirati odgovarajuće mjere koje će poduzeti u slučaju ostvarivanja rizika koji mogu uticati na ostvarivanje ciljeva i rezultata koji su predviđeni u aktivnostima i mjerama za koje su dobili podršku iz ovog Programa.

TAČKA 14.

POTREBAN BROJ RADNIKA
ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Za provođenje Programa su nadležni zaposleni u Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Broj:04-14-1696-5/13 M I N I S T A R
07.08.2013.godine Demir Imamović,s.r.
G o r a ž d e

Saglasnost na ovaj Program dala je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Odlukom broj:03-14-1340/13 od 06.08.2013.godine.

765

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” broj: 5/03) i člana 18. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013.godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 15/12), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 40. redovnoj sjednici, održanoj dana 06.08.2013.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o d a v a n j u s a g l a s n o s t i
z a z a k l j u č i v a n j e u g o v o r a o d j e l u

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost ministru za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi ugovor o djelu sa Drakovac Emirom, bachelorom regionalnog prostornog planiranja iz Goražda, a odnosi se na poslove uvođenja geoinformacionog sistema (GIS), izrada baze podataka, izrada planskih i tematskih karata za potrebe resornog ministarstva.

Član 2.

Ugovor će se zaključiti na period od 2 (dva) mjeseca, a naknada će se isplaćivati u neto iznosu od 700,00 KM mjesečno.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-1338/13 P R E M I J E R
06.08.2013.godine Emir Frašto,s.r.
G o r a ž d e

766

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/03) i Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda 614200 – Tekući transferi pojedincima (JAM 001 – Izdaci za raseljena lica i JAM 003 – Zdravstveno osiguranje) za 2013.godinu (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:

5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 40. redovnoj sjednici, održanoj dana 06.08.2013. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o odobravanju novčanih sredstava
za obezbjeđivanje alternativnog
smještaja kroz nadoknadu
za kiriju

Član 1.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 500,00 KM za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu kirije za mjesec juli 2013.godine za pet korisnika (100,00 KM mjesečno po korisniku) koji po imovinskim zakonima i Zakonu o raseljenim osobama i izbjeglicama imaju pravo na privremeni smještaj, sa pravom produžetka do trajnog rješavanja statusa, a prema spisku kako slijedi:

R/b	Prezime i ime	Prijeratna adresa	Iznos kirije za 1/jedan/mjesec (KM)
1.	Vreva Zulfija	Popov Most – Foča	100,00
2.	Tulović Izeta	N. Pite 9. – Čajniče	100,00
3.	Ovčina Hasnija	Čohodar Mahala – Foča	100,00
4.	Hurko Suvad	Rogatica	100,00
5.	Pašović Hasan	Foča	100,00
U k u p n o:			500,00

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva doznačiti iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice - ekonomski kod – 614200 – Tekući transferi pojedincima (JAM 001 - Izdaci za raseljena lica) za 2013.godinu.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti

u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-1348/13
06.08.2013.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

767

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/03), i Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa ekonomskog koda 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2013.go-

dinu, broj: 08-14-453-2/13 od 13.03.2013. godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 40. redovnoj sjednici, održanoj dana 06.08.2013. godine, **d o n o s i :**

O D L U K U
o odobravanju novčanih sredstava
na ime jednokratne pomoći
za nabavku ogrjevnog drveta

Član 1.

Ovom se Odlukom odobravaju novčana sredstva Udruženju penzionera/umirovljenika općine Goražde u ukupnom iznosu od 17.500,00 KM na ime jednokratne pomoći za nabavku 2 metra prostornog ogrjevnog drveta po jednoj osobi kako slijedi:

- za 90 najugroženijih penzionera sa prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prema spiskovima Udruženja - novčana sredstva u iznosu od 8.750,00 KM i
- za 90 porodica u stanju socijalne potrebe prema spisku JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde - novčana sredstva u iznosu od 8.750,00 KM.

Član 2.

Spiskovi iz člana 1. Odluke su sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Isplatu sredstava u ukupnom iznosu od 17.500,00 KM, isplatiti na teret Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljenja lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

ekonomski kod 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama, na žiro-račun Udruženja penzionera/umirovljenika Općine Goražde broj: 101140000005 2930 kod Privredne banke Sarajevo filijala Goražde.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za finansije i Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 5.

Obavezuje se Udruženje iz člana 1. ove odluke da Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dostavi izvještaj o utrošku odobrenih sredstava sa odgovarajućom dokumentacijom.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-1352/13
06.08.2013.godine

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

G o r a ž d e

768

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 5/03) i Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-

podrinjskog kantona Goražde, sa ekonomskog koda 614100 (JAO 002) – Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica) za 2013. godinu, odobrenog Odlukom Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj:03-14-136/13 od 28.01.2013.godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 40. redovnoj sjednici, održanoj dana 06.08.2013.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o odobravanju isplate novčanih
sredstva JU „Dom za stara i iznemogla
lica“ Goražde

Član 1.

Ovom se Odlukom odobrava isplata novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM na ime tranše po Programu utroška sredstava sa ekonomskog koda 614100 (JAO 002) – Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica) za 2013. godinu, za funkcionisanje ustanove i poboljšanje kvaliteta socijalnih usluga koje ustanova pruža korisnicima.

Član 2.

Sredstva u iznosu od 20.000,00 KM osigurana su u Budžetu Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013. godinu, ekonomski kod 614100 (JAO 002) – Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica).

Korisnik odobrenih sredstava dužan je da u roku od 10 dana od dana realizacije ove Odluke izvijesti Ministars-

tvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o namjenskom utrošku sredstava.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo za finansije i Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:03-14-1351/13
06.08.2013. godine

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

G o r a ž d e

769

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 40. redovnoj sjednici, održanoj dana 06.08.2013. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o davanju saglasnosti JU OŠ
„Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići
za nabavku ogrjevnog drveta
za školsku 2013/2014. godinu

I

Daje se saglasnost JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići za nab-

avku 30 pm ogrjevnog drveta i 30 tona uglja za školsku 2013/2014 godinu i to:

- 1) Područna škola Berič 20 pm i 20 tona uglja
- 2) Područna škola Bogušići 10 pm i 10 tona uglja

II

Nabavku iz člana 1. ove Odluke izvršiti u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

III

Sredstva za nabavku ogrjevnog drveta za školsku 2013/2014. godinu osigurana su u Budžetu JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići na ekonomskom kodu 613 200-Izdaci za energiju.

IV

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-1358/13
06.08.2013. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

770

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 40. redovnoj sjednici, održanoj dana 06.08.2013. godine,
d o n o s i:

O D L U K U

**o davanju saglasnosti
JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača
za nabavku ogrjevnog drveta
za školsku 2013/2014. godinu**

I

Daje se saglasnost JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača za nabavku 90 pm ogrjevnog drveta i 10 tona uglja za školsku 2013/2014. godinu i to:

1. Područna škola Osanica 30 pm
2. Područna škola Rešetnica 10 pm
3. Područna škola Brzača 10 pm
4. Matična škola Ilovača 10 tona uglja i 30 pm
5. Područna škola Kraboriš 10 pm

II

Nabavku iz člana 1. ove Odluke izvršiti u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

III

Sredstva za nabavku ogrjevnog drveta za školsku 2013/2014. godinu osigurana su u Budžetu JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača na ekonomskom kodu 613 200 - Izdaci za energiju.

IV

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-1357/13
06.08.2013. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

771

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 40. redovnoj sjednici, održanoj dana 06.08.2013.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

**o odobravanju novčanih sredstava
Javnom preduzeću RTV Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde d.o.o.
za mjesec JULI 2013. godine**

I

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 36.685,30 KM Javnom preduzeću RTVBPK Goražde d.o.o. na ime redovne tranše za mjesec juli 2013.godine.

II

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije, a sredstva doznačiti iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 003) - Ostali tekući transferi - Informisanje.

III

Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u roku od 15 (petnaest) dana od dana realizacije sredstava izvijesti i dokumentuje navedeni utrošak.

IV

Odluka stupa na snagu danom

objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-1336/13
06.08.2013. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

772

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko - podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 5/03), a u vezi sa članom 44. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 15/12), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 40. redovnoj sjednici, održanoj dana 06.08.2013.godine, **d o n o s i:**

O D L U K U

**o davanju saglasnosti na Program
o izmjenama i dopunama Programa
utroška sredstava iz Budžeta
Ministarstva za obrazovanje, nauku,
kulturu i sport sa ekonomskog koda
614 100 (KAN 003) - Ostali tekući
transferi - Informisanje
za 2013.godinu**

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 003) - Ostali tekući transferi - Informisanje za 2013. godinu.

Član 2.

Program o izmjenama i dopunama Programa iz tačke 1. ove Odluke sastavni je dio Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:03-14-1353/13
06.08.2013. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

.....

772a)

**P R O G R A M
O IZMJENAMA I DOPUNAMA**

**P R O G R A M
utroška sredstava iz Budžeta
Ministarstva za obrazovanje, nauku,
kulturu i sport sa ekonomskog koda
614 100 (KAN 003) – Ostali tekući
transferi - Informisanje za 2013.godinu**

I. IZMJENE I DOPUNE

U Programu utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 003) – Ostali tekući transferi - Informisanje za 2013.godinu, broj: 10-14-434/13 od 06.02.2013 godine i broj:10-14-434-6/13 od 31.05.2013.godine vrše se sljedeće izmjene i dopune:

U dijelu 4. SVRHA I OPIS PROGRAMA, 4.1. Svrha Programa tekst (“Slu-

žbene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 7/02, 8/09,11/12 i 13/12)” se briše.

Dio 6. POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA I DINAMIKA se mijenja i glasi:

„Potrebna sredstva za provođenje Programa ukupno iznose 378.500,00 KM i to:

- 150.000,00 KM za funkcionisanje JP Radio-televiziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, što dogovara odredbama člana 54. Zakona o Radio-televiziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (dinamika: januar-juni, odnosno 6 jednakih tranši od po 25.000,00 KM) te 160.000,00 KM za funkcionisanje JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u skladu sa članom 54. Zakona o Radio-televiziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (dinamika: juli-decembar)
- 68.500,00 KM za projekte iz oblasti informisanja (dinamika: januar – decembar)”

U dijelu 7. PRIJAVA ZAHTJEVA, tačka 7.1. Prijava za funkcionisanje JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde se mijenja i glasi:

„JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da bi koristila sredstava ovog Programa za funkcionisanje JP Radio-televizija Bosansko – podrinjskog kantona Goražde u skladu sa odredbama člana 54. Zakona o Radio-televiziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dostavlja zahtjev za sre-

dstva za svaki mjesec (u periodu januar - juni u iznosu od 25.000,00 KM a u periodu juli - decembar na osnovu potreba za izmirenje plaća i doprinosa uposlenih), na koji se zahtjev odnosi. Prilikom dostavljanja zahtjeva za sredstva JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je dužano navesti minimalno sljedeće:

- opis potreba za odobravanje budžetskih sredstava,
- opis usklađenosti sa svrhom i posebnim ciljem Programa,
- pregled ukupnih troškova krajnjih korisnika sredstava u skladu sa ugovorima o radu,
- izvještaj o utrošku odobrenih sredstava za prethodni mjesec.

Prijava zahtjeva JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za funkcionisanje JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u skladu sa odredbama člana 54. Zakona o Radio-televiziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde vrši se uz prethodno obavještenje JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport o načinu i uvjetima prijave JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na korištenje sredstava ovog Programa”.

U dijelu 7. PRIJAVA ZAHTJEVA tačka 7.2. Prijava za sufinansiranje projekata iz oblasti informisanja, stav 3. se mijenja i glasi:

„Kako bi ovaj Program imao veći efekat, 40.000,00 KM sredstava planiranih ovim Programom za projekte iz oblasti informisanja predviđeno je za projekte prijavljene od strane JP Radio-tele-

vizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a ostatak sredstava od 28.500,00 KM predviđeno je za projekte prijavljene od strane drugih javnih ustanova, javnih preduzeća, udruženja i društava uz obaveze objavljivanja javnog poziva. Vrijeme trajanja javnog poziva je do 15. decembra 2013. godine, odnosno do utroška sredstava osiguranih za ove namjene u 2013.godini. Predmet javnog poziva je pozivanje na zajedničku konsultaciju sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u vezi sa sufinansiranjem projekata iz oblasti informisanja.”

II. OSTALE ODREDBE

Ostale odredbe Programa utroška finansijskih sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614 100 (KAN 003) – Ostali tekući transferi – Informisanje za 2013.godinu se ne mijenjaju i ostaju na snazi.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 40. redovnoj sjednici, održanoj 06.08.2013.godine, dala je saglasnost na Izmjene i dopune Programa utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 003) – Ostali tekući transferi – Informisanje za 2013.godinu, a što je u skladu sa članom 44. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” broj: 15/12).

Broj: 10-14-434-11/13 **MINISTAR**
06.08.2013.godine **Dževad Adžem,s.r.**
G o r a ž d e

----- ■

773

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 5/03), a u skladu sa Odlukom Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj: 07-01-14-2565/13 od 15.07.2013 godine, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 40. redovnoj sjednici, održanoj dana 06.08.2013. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o davanju saglasnosti za otpis službenog psa u Ministarstvu za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost Ministarstvu za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da izvrši otpis penzionisanog službenog psa:

1. Njemački ovčar " Rex-Rundo2 ".

Član 2.

Otpisanog službenog psa iz člana 1. ove Odluke, ustupiti na trajno korištenje, bez naknade, građaninu koji iskazuje interesovanje za njegovim zbrinjavanjem.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-1361/13
06.08.2013. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

774

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/03), člana 34. Zakona o izvršenju Budžeta („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:15/12), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 40. redovnoj sjednici, održanoj dana 06.08.2013.g., **d o n o s i:**

O D L U K U
o davanju saglasnosti za nabavku klima uređaja

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost za nabavku klima uređaja tipa „Vivax” za potrebe službi Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Sredstva za nabavku opreme iz člana 1. ove Odluke, predračunske vrijednosti od 685,00 KM osigurati će se iz Budžeta Ministarstva za urbanizam,

prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 821300 - **Nabavka opreme.**

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, a za finansijsku realizaciju Ministarstvo za finansije.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:03-14-1364/13
06.08.2013. godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

775

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko - podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko - podrinjskog kantona Goražde” broj: 5/03), a u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” broj: 15/12), a u skladu sa Programom o utrošku novčanih sredstava sa ekonomskog koda 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” broj:3/13), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 40. redovnoj sjednici, održanoj dana 06.08.2013. godine, **d o n o s i:**

O D L U K U
o odobravanju novčanih sredstava
za pomoć u rješavanju socijalnog
statusa RVI

Član 1.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 16.000,00 KM na ime Projekta pomoći u rješavanju socijalnog statusa RVI za mjesec juni 2013.godine sa prostora Bosansko - podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Odobrena sredstva osigurati iz Budžeta Ministarstva za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Projekti udruženja b/p.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva uplatiti nosiocu Projekta, Savezu RVI “Sinovi Drine” Goražde na žiroračun broj: 1990540055747836, otvoren kod SPARKASSE banke Goražde.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-1363/13
06.08.2013.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

776

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko – podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/03), a u skladu sa članom 44. Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz Zakona o naknadama plaća poslanika i plaćama funkcionera koje bira, imenuje ili čiji izbor i imenovanje potvrđuje Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 40. redovnoj sjednici, održanoj dana 06.08.2013.godine, **d o n o s i**:

O D L U K U o plaćanju računa

Član 1.

Ovom se Odlukom daje saglasnost za plaćanje računa, kako slijedi:

- Račun broj: USL05/13 ispostavljen od strane “Bijela Voda” d.o.o. Goražde u iznosu od **807,00 KM**, na ime ugostiteljskih usluga koje su pružene studentima iz Austrije - Graca, a koji su bili u posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde u okviru uspostavljenje međunarodne saradnje;
- Račun broj: 209/13 ispostavljen od strane A-S Company d.o.o. Goražde u iznosu od **1.250,00 KM**, na ime ugostiteljskih usluga za učesnike V Festivala rada srednjih tehničkih i stručnih škola;
- Račun broj: 224/12 ispostavljen od strane A-S Company d.o.o. Goražde u iznosu od **655,50 KM**, na ime ugostiteljskih usluga povodom tradicio-

nalnog druženja dobitnika najvećeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan”.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva osigurati iz Budžeta Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod **613 900 - Ugovorene usluge i druge posebne usluge**.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-14-1355/13
06.08.2013.godine

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

G o r a ž d e

777

Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/03), a u skladu sa Programom utroška sredstava Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 40. redovnoj sjednici, održanoj dana 06.08.2013. godine, **d o n o s i**:

O D L U K U o jednokratnoj novčanoj pomoći

Član 1.

Ovom se Odlukom odobravaju

novčana sredstva u iznosu od **3.000,00 KM** Uredu muftije goraždanskog, na ime pomoći u realizaciji ramazanskih aktivnosti.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sredstva osigurati iz Budžeta Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ekonomski kod **614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama.**

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:03-14-1354/13
06.08.2013.godine
G o r a ž d e

P R E M I J E R
Emir Frašto,s.r.

778

Na osnovu člana 32. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 5/04,6/09), ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde **p r o p i s u j e:**

Školski kalendar za školsku 2013/14. godinu

Nastava u svim osnovnim školama sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde počinje u ponedjeljak, 2. septembra 2013. godine, a završava se 13. juna 2014.godine. Za učenike završ-

ih razreda nastava se završava 30. maja 2014.godine.

Nastava se organizuje u dva polugodišta.

Prvo polugodište počinje u ponedjeljak, 2. septembra 2013. godine i traje do 27.decembra 2013. godine .

Nastavni proces u prvom polugodištu će se odvijati u 17 radnih sedmica.

Neradni dani – praznici u prvom polugodištu su:

**19. septembar - Dan oslobođenja
Goražda**

15. oktobar – Kurban-bajram

25. novembar – Dan državnosti BiH

Zimski raspust traje od 30.decembra 2013. godine do 24. januara 2014. godine.

Drugo polugodište počinje 27. januara 2014.godine i traje za završne razrede do 30. maja 2014. godine, a za ostale razrede do 13. juna 2014. godine. Za I razrede drugo polugodište traje do 06. juna 2014. godine.

Ukupan broj radnih sedmica u drugom polugodištu za završne razrede je 18, za I razrede je 19, a za ostale razrede 20 radnih sedmica.

Neradni dani – praznici u drugom polugodištu su:

**01. i 02. maj – Međunarodni praznik
rada.**

Razliku između potrebnih nastavnih i radnih dana prema godišnjem planu i programu svaka škola će koristiti u sljedeće svrhe: obilježavanje dana škole, kulturne i sportske manifestacije,

jesenski i proljetni kros, izleti, ekskurzije i dr.

Navedeni dani smatraju se radnim danima.

Za državne praznike i ostale praznike čiji je datum obilježavanja subota ili nedjelja, neradne dane Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će odrediti svojom odlukom.

Broj:10-38-2515/13 MINISTAR
01.08.2013.godine Dževad Adžem,s.r.
G o r a ž d e

779

Na osnovu člana 43. Zakona o srednjem odgoju i obrazovanju („Službene novine BPK Goražde“ broj: 10/11), ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pozivaju:

Školski kalendar za školsku 2013/14. godinu

Nastava u svim srednjim školama sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde počinje u ponedjeljak, 2. septembra 2013. godine, a završava se 13. juna 2014.godine. Za učenike završnih razreda nastava se završava 9. maja 2014.godine.

Nastava se organizuje u dva polugodišta.

Prvo polugodište počinje u ponedjeljak, 2. septembra 2013. godine i traje do 27.decembra 2013. godine.

Nastavni proces u prvom polugodištu će se odvijati u 17 radnih sedmica.

Neradni dani – praznici u prvom polugodištu su:

**18. septembar - Dan oslobođenja
Goražda**

15. oktobar – Kurban-bajram

25. novembar – Dan državnosti BiH

Zimski raspust traje od 30. decembra 2013. godine do 24. januara 2014. godine

Drugo polugodište počinje 27. januara 2014. godine i traje za završne razrede do 9. maja 2014. godine, a za ostale razrede do 13. juna 2014. godine.

Ukupan broj radnih sedmica u drugom polugodištu za završne razrede je 15, a za ostale razrede 20 radnih sedmica.

Neradni dani – praznici u drugom polugodištu su:

01. i 02. maj – Međunarodni praznik
rada

Razliku između potrebnih nastavnih i radnih dana prema godišnjem planu i programu svaka škola će koristiti u sljedeće svrhe: obilježavanje dana škole, kulturne i sportske manifestacije, jesenski i proljetni kros, izleti,ekskurzije i dr.

Navedeni dani smatraju se radnim danima.

Za državne praznike i ostale praznike čiji je datum obilježavanja subota ili nedjelja, neradne dane Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će odrediti svojom odlukom.

Broj:10-38-2514/13 MINISTAR
01.08.2013.godine Dževad Adžem,s.r.
G o r a ž d e

780

Ministarstvo za pravosuđe, upr-

avu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, rješavajući po zahtjevu Udruženja PAINTBALL KLUB „SHOOTERS“ na osnovu člana 29. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), **d o n o s i:**

R J E Š E N J E

1. Upisuje se u Registar udruženja, koji se vodi kod Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

UDRUŽENJE PAINTBALL KLUB „SHOOTERS“

Skraćeni naziv Udruženja je: PKS

Sjedište Udruženja je u Goraždu, u ulici Braće Smajović br. 4.

2. Upis je izvršen pod registarskim brojem R-I-14/2013 u prvu knjigu Registra, dana 13.08.2013. godine.
3. Udruženje PAINTBALL KLUB „SHOOTERS“ je dobrovoljno, nevladino, vanstranačko udruženje sa sljedećim programskim ciljevima, djelatnostima i zadacima:
 - doprinos u razvoju, promociji i popularizaciji paintball sporta u općini Goražde, bez obzira na uzrast, spol, funkcionalne predispozicije, rasu, vjeroispovjest, i druge specifičnosti u svim njihovim oblicima, vidovima rada življenja i okupljanja građana zasnovanim na savremenim metodama i sadržajima sportske rekreacije a naročito u:
 - mjesnim zajednicama, privrednim društvima i ustanovama;

- sportskorekreativnim centrima bez obzira na oblik vlasništva;
- masovnim sportskorekreativnim takmičenjima i manifestacijama;
- porodicama;
- planinarskim i turističko-ugostiteljskim aktivnostima i organizacijama, u skladu sa zakonom;
- ferijalnim, izviđačkim i izletničkim djelatnostima;
- specijaliziranim sportsko-rekreativnim programima za građane i to prije svega za djecu, omladinu, zaposlene, žene i lica sa posebnim potrebama;
- da sportska rekreacija postane životna potreba i svakodnevna navika građana bez obzira na uzrast, pol, funkcionalne predispozicije, rasu, vjeroispovjest i druge specifičnosti kao civilizacijska i kulturološka potreba za poboljšanje i očuvanje zdravlja i poboljšanje ukupne kvalitete života;
- predstavljanje i afirmacija Općine Goražde, Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Federacije BiH i države Bosne i Hercegovine;
- Klub svoje ciljeve ostvaruje kroz sportske aktivnosti utvrdene zakonom te osiguranjem neophodnih uvjeta za njihovo obavljanje izvršavanjem sljedećih djelatnosti i to:
 - **obučavanje;**
 - **planiranje i vođenje fizičkog vježbanja;**
 - **sportsko suđenje;**
 - **organizovanje sportskih priprema i takmičenja;**
 - **iznajmljivanje opreme i objekata;**
 - **poslovi stručnog osposobljavanja;**

- nja, usavršavanja i informisanja;*
- *naučnoistraživački rad;*
 - *savjetodavne i stručne usluge;*
4. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje Udruženja PAINTBALL KLUB „SHOOTERS” su:

**Senad Pjano – predsjednik
Upravnog odbora
Amra Pjano – podpredsjednik
Upravnog odbora**

5. Udruženje PAINTBALL KLUB „SHOOTERS” djeluje na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i danom upisa kod ovog Ministarstva stiče svojstvo pravnog lica, čiji nadzor nad radom vrši nadležni kantonalni organ u čije područje spada praćenje stanja u oblasti na koju se odnosi djelatnost Udruženja.

O b r a z l o ž e n j e

Udruženje PAINTBALL KLUB „SHOOTERS” podnijelo je Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zahtjev za upis u Registar udruženja, koji se vodi kod ovog Ministarstva.

Uz zahtjev je priložena dokumentacija propisana članom 28. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine,” broj: 45/02”), i to: Odluka o osnivanju Udruženja, Statut Udruženja (2x), Odluka o imenovanju lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje Udruženja i Spisak članova organa upravljanja.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog

kantona Goražde je ocijenilo da su ispunjeni uvjeti za upis u Registar Udruženja PAINTBALL KLUB „SHOOTERS”, stoga je, shodno odgovarajućim odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj:45/02), odlučeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Ovo Rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv istog se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda u Goraždu u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovo Rješenje u originalu ili prepisu.

Administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM i 50,00 KM uplaćena je po Tarifnom broju 1. i 46. Zakona o administrativnim taksama („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,” broj: 17/04, 9/07, 14/08 i 2/12) i dokaz o njenoj uplati nalazi se u spisu predmeta.

Naknada za upis u Registar udruženja, u iznosu od 200,00 KM uplaćena je na odgovarajući račun u skladu sa Rješenjem broj:05-14-500-2/11 od 04.11.2011.godine („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj:14/11) i dokaz o uplati nalazi se u spisu predmeta.

**Broj:UP-1:05-05-31/13 PO OVLAŠTENJU
13.08.2013.godine MINISTRA
G o r a ž d e Emir Oković,s.r.**

781

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka 19. Statuta Općine Foča-Ustikolina („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona”, br.8/08), člana 6. Zakona o

ustanovama („Službeni list RBiH”, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), člana 53. stav 5, člana 234. Stavovi 1. i 2, kao i člana 237. stav (1) Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 46/10), Općinsko vijeće Općine Foča-Ustikolina, na 7. (sedmoj) redovnoj sjednici, održanoj dana 03.07.2013.godine, **d o n o s i:**

**O D L U K U
O PREUZIMANJU PRAVA
I OBAVEZA OSNIVAČA
I USKLAĐIVANJU ORGANIZACIJE
I POSLOVANJA JAVNE USTANOVE
DOM ZDRAVLJA FOČA-
USTIKOLINA**

DIO PRVI – UVODNI DIO

**Član 1.
(Osnivač)**

- (1) Općinsko vijeće Općine Foča-Ustikolina (u daljem tekstu: osnivač) je osnivač Javne ustanove “Dom zdravlja” Foča-Ustikolina, koja je osnovana u cilju obavljanja primarne zdravstvene zaštite na području općine Foča-Ustikolina.
- (2) Ovom se Odlukom vrši preuzimanje prava i obaveza osnivača i usklađivanje organizacije i poslovanja Javne ustanove “Dom zdravlja” Foča-Ustikolina sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH”, broj: 46/10), (u daljem tekstu: Federalni Zakon).

**Član 2.
(Naziv i sjedište)**

- (1) Dom zdravlja iz člana 1. stava (1)

ove Odluke nastavlja sa radom i posluje pod nazivom: Javna ustanova “Dom zdravlja” Foča-Ustikolina (u daljem tekstu: Dom zdravlja), u državnoj svojini.

- (2) Sjedište Doma zdravlja je u Ustikolini, na adresi: Omladinska b.b.

**Član 3.
(Status pravnog lica)**

Dom zdravlja ima svojstvo pravnog lica i upisan je u sudski registar kod nadležnog suda u Goraždu.

**Član 4.
(Djelatnost)**

- (1) Dom zdravlja na primarnom nivou zdravstvene zaštite obuhvata sljedeće:
 - a) primarna zdravstvena zaštita kroz organizovanje opće službe,
 - b) dispanzerskom djelatnošću organizuje zaštitu školske omladine i djece,
 - c) zubo-zdravstvena djelatnost,
 - d) djelatnost ranog otkrivanja i liječenja plućnih bolesti i tuberkuloze sa pripadajućom dijagnostikom,
 - e) djelatnost ginekološkog dispanzera te savjetovalište za žene i trudnice,
 - f) dispanzerska djelatnost za hronična nezarazna oboljenja,
 - g) organizacija i pružanje hitne medicinske pomoći,
 - h) laboratorijska i RTG dijagnostika,
 - i) djelatnost kućnog liječenja polivalentne patronažne službe,
 - j) administrativno-tehnička djelatnost.

Specijalističko-konsultativnu djelatnost iz člana 39. stav (3) Federalnog Zakona će obavljati JU Kantonalna bolnica „Goražde“.

Dom zdravlja je dužan učestvovati u osiguranju uvjeta za pružanje specijalističko-konsultativne djelatnosti iz člana 39. stav 3. Federalnog Zakona, u skladu sa posebnim ugovorom između Doma zdravlja i JU Kantonalna bolnica „Goražde“.

(2) U skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010. („Službeni glasnik BiH“, broj 47/10), djelatnost Doma zdravlja obuhvata sljedeće razrede:

- a) 85.121 Direktna medicinska praksa
- b) 86.21 Djelatnosti opće medicinske prakse
- c) 86.22 Djelatnosti specijalističke medicinske prakse

Član 5. (Statut Doma zdravlja)

(1) Statut je osnovni opći akt Doma zdravlja koji donosi Upravni odbor, uz obaveznu saglasnost osnivača.

(2) Statutom Doma zdravlja uređuju se osnovna pitanja vezana za rad Doma zdravlja i to:

- a) pravni položaj,
- b) naziv i sjedište,
- c) djelatnost,
- d) unutrašnja organizacija,
- e) obaveze prema osnivaču,
- f) odnos prema korisnicima usluga,
- g) statusne promjene,
- h) sredstva za rad,
- i) organi upravljanja, rukovođenja

- i drugi organi,
- j) način odlučivanja direktora i Upravnog odbora,
- k) način na koji direktor donosi odluke u vezi sa poslovanjem Doma zdravlja,
- l) druga prava i obaveze direktora i upravnog odbora Doma zdravlja,
- lj) donošenje statuta i drugih općih akata,
- m) zastupanje i predstavljanje,
- n) javnost rada i
- nj) druga pitanja vezana za obavljanje djelatnosti Doma zdravlja, kao i za rad i poslovanje Doma zdravlja.

Član 6. (Statusne promjene i promjena djelatnosti)

(1) Dom zdravlja ne može vršiti statusne promjene (promjena naziva, sjedišta i druge promjene utvrđene zakonom) bez saglasnosti osnivača.

(2) Promjenu ili proširenje djelatnosti Dom zdravlja ne može obaviti bez saglasnosti osnivača), koja se daje u formi odluke, a na način i u postupku propisanim Federalnim Zakonom.

Član 7. (Prava i obaveze Doma zdravlja)

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke, Dom zdravlja zadržava objekte i opremu sa trajnim pravom korištenja, kao i radnike, odnosno sva prava i obaveze Javne ustanove “Dom zdravlja” Foča-Ustikolina.

(2) Objekti i oprema iz stava (1) ovog člana su vlasništvo osnivača.

**Član 8.
(Zakup)**

- (1) Dom zdravlja može dio svojih zdravstvenih i nezdravstvenih kapaciteta (prostor i opremu) izdati u zakup, ukoliko to ne remeti obavljanje djelatnosti Doma zdravlja.
- (2) Upravni odbor Doma zdravlja svake kalendarske godine odlukom utvrđuje višak zdravstvenog i nezdravstvenog prostora, a uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje općinskog načelnika.
- (3) Nakon pribavljenog pozitivnog mišljenja općinskog načelnika i odluke Upravnog odbora Doma zdravlja, direktor Doma zdravlja raspisuje javni oglas za prikupljanje ponuda za davanje u zakup jedinica zakupa, u skladu sa Federalnim Zakonom i drugim propisima koji regulišu ovu oblast, kao i propisima koji regulišu oblast javnih nabavki.

**Član 9.
(Sredstva rada)**

Sredstva za rad i razvoj Dom zdravlja ostvaruje:

- a) ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja BPK Goražde
- b) ugovorom na osnovu dobrovoljnog osiguranja,
- c) iz sredstava osnivača u skladu sa aktom o osnivanju,
- d) iz učešća korisnika zdravstvene zaštite u pokriću dijela ili ukupnih troškova zdravstvene zaštite,
- e) iz drugih izvora, na način i pod uvjetima određenim zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Doma zdravlja.

**Član 10.
(Prihodi i rashodi)**

Statutom Doma zdravlja regulirat će se način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima, kao i način na koji se pokriva višak rashoda nad prihodima.

**Član 11.
(Odgovornost za obaveze)**

- (1) Dom zdravlja je odgovoran za svoje obaveze i imovinu kojom raspolaže.
- (2) Osnivač Doma zdravlja je supsidijarno odgovoran za obaveze Doma zdravlja, do visine osnivačkog uloga.

**DIO DRUGI - ODGOVORNOST
OBAVEZE DOMA ZDRAVLJA
PREMA OSNIVAČU**

**Član 12.
(Odgovornost i obaveze prema osnivaču)**

- (1) Dom zdravlja je odgovoran osnivaču za rezultate svog rada i djelovanja u svim oblastima za koje je nadležan.
- (2) Obaveze Doma zdravlja prema osnivaču su:
 - a) da pribavi saglasnost osnivača kod svih statusnih promjena Doma zdravlja;
 - b) da pribavi saglasnost osnivača kod donošenja Statuta Doma zdravlja;
 - c) da pribavi saglasnost osnivača kod donošenja godišnjeg programa rada sa finansijskim planom;
 - d) da najmanje jednom godišnje podnosi osnivaču izvještaj o radu i

- finansijskom poslovanju Doma zdravlja, koji sadrži: izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada, izvještaj o finansijskom poslovanju;
- e) da pribavi saglasnost osnivača kod proširenja i promjene djelatnosti Doma zdravlja;
 - f) da pribavi saglasnost osnivača kod donošenja pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
 - g) druge obaveze utvrđene zakonom.

DIO TREĆI-ORGANI UPRAVLJANJA, RUKOVOĐENJA I KONTROLE POSLOVANJA

Član 13. (Upravni odbor)

- (1) Organ upravljanja Doma zdravlja je Upravni odbor.
- (2) Djelokrug Upravnog odbora je:
 - a) donosi statut Doma zdravlja,
 - b) imenuje i razrješava direktora odnosno v.d. direktora Doma zdravlja,
 - c) utvrđuje planove rada i razvoja,
 - d) utvrđuje godišnji program rada,
 - e) donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun,
 - f) donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druga opća akta ustanove,
 - g) odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je Dom zdravlja osnovan, ako zakonom, ovim Statutom ili drugim propisima nije utvrđeno da o određenim pitanjima odlučuju dr-

- ugi organi Doma zdravlja,
- h) usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora,
- i) odgovara osnivaču za rezultate rada Doma zdravlja,
- j) rješeva u drugom stepenu po žalbi na odluku direktora,
- k) podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju Doma zdravlja,
- l) vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Doma zdravlja.

- (3) Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Općinsko vijeće Općine Foča-Ustikolina, na prijedlog općinskog načelnika uz ravnopravnu zastupljenost oba spola, na način i u skladu sa zakonom.
- (4) Upravni odbor ima tri člana i čine ga predstavnici:
 - a) osnivača – jedan član,
 - b) stručnih radnika Doma zdravlja – jedan član,
 - c) kantonalnog ministarstva zdravstva – jedan član,
- (5) Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.
- (6) Predsjednik i članovi Upravnog odbora Doma zdravlja imenuju se u proceduri i u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br. 12/03 i 34/03).
- (7) Izbor, opoziv i trajanje mandata predsjednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja mora biti u skladu

sa propisima o ustanovama, ako Federalnim Zakonom nije drugačije određeno.

- (8) Bliže kriterije za imenovanje Upravnog odbora Doma zdravlja utvrdit će Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog načelnika.
- (9) Predsjednik i članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni i prije isteka mandata na koji su imenovani u skladu sa propisima o ustanovama i Statutom Doma zdravlja.

Član 14. (Direktor)

- (1) Organ rukovođenja u Domu zdravlja je direktor, koji organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Dom zdravlja i odgovoran je za zakonitost rada Doma zdravlja.
- (2) Direktor Doma zdravlja imenuje se na osnovu javnog oglasa, u skladu sa zakonom.
- (3) Direktora Doma zdravlja imenuje i razrješava Upravni odbor, uz prêthodnu saglasnost općinskog načelnika, na način i u skladu sa zakonom i Statutom Doma zdravlja.
- (4) Za direktora Doma zdravlja imenuje se lice koje ima završen medicinski, stomatološki ili farmaceutski fakultet, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, odgovarajuću specijalizaciju iz djelatnosti Doma zdravlja, kao i druge uvjete propisane Federalnim zakonom i Statutom Doma zdravlja.

Za direktora Doma zdravlja imenuje

se lice koje, pored navedenih uvjeta ima znanje o zdravstvenom menadžmentu.

Uvjet o znanju iz zdravstvenog menadžmenta tražit će se u konkursnoj proceduri tek nakon donošenja podzakonskog akta od strane Federalnog ministra zdravstva.

- (5) Direktor učestvuje u radu Upravnog odbora, bez prava odlučivanja.
- (6) Mandat direktora Doma zdravlja traje četiri godine.
- (7) Po isteku mandata, isto lice može, na osnovu javnog oglasa, ponovo biti imenovano za direktora Doma zdravlja, ali najviše za još jedan mandatni period.
- (8) Ukoliko direktor Doma zdravlja nije imenovan u skladu sa zakonom, u roku od 60 dana od dana isteka konkursnog roka, kao i drugim slučajevima prestanka mandata direktora, odluku o postavljenju vršioца dužnosti direktora donosi Upravni odbor Dom zdravlja, najduže na period do šest mjeseci, a u skladu sa Federalnim Zakonom i Statutom Doma zdravlja.
- (9) Direktor može biti razriješen i prije isteka mandata na koji je imenovan u skladu sa Federalnim Zakonom i Statutom Doma zdravlja.

Član 15. (Stručno vijeće Doma zdravlja)

- (1) Stručno vijeće Doma zdravlja je savjetodavni organ direktoru Doma zdravlja.

- (2) Članove Stručnog vijeća imenuje direktor na prijedlog šefova organizacionih jedinica Doma zdravlja, uz ravnopravnu zastupljenost oba spola.
- (3) Način rada i odlučivanja Stručnog vijeća uređuje se Poslovníkom o radu Stručnog vijeća, na koji saglasnost daje direktor Doma zdravlja, a nadležnost istog je utvrđena Federalnim Zakonom.

Član 16.
(Etički komitet Doma zdravlja)

- (1) Etički komitet Doma zdravlja je organ koji osigurava obavljanje djelatnosti Doma zdravlja na načelima etike i medicinske deontologije¹.
- (2) Etički komitet će biti imenovan zajednički sa ostalim zdravstvenim ustanovama sa područja BPK Goražde, a najmanje jednog predstavnika Doma zdravlja imenuje Upravni odbor, a sačinjava ga najmanje devet članova, uz ravnopravnu zastupljenost oba spola.
- (3) Imenovanje, mandat, način izbora kao i finansiranje Etičkog komiteta uređuje se Statutom Doma zdravlja, u skladu sa odredbama Federalnog Zakona.
- (4) Nadležnost Etičkog komiteta Doma zdravlja propisana je Federalnim Zakonom.
- (5) Etički komitet donosi Poslovník o svom radu.

Član 17.
(Komisija za lijekove)

- (1) Komisija za lijekove Doma zdravlja je organ koji osigurava provođenje svih aktivnosti vezanih za primjenu lijekova i medicinskih sredstava u Domu zdravlja.
- (2) Komisija iz stava (1) ovog člana će biti imenovana zajednički sa ostalim zdravstvenim ustanovama sa područja BPK Goražde i najmanje jednog predstavnika Doma zdravlja imenuje Upravni odbor iz reda specijalista medicine, farmacije, stomatologije, uz ravnopravnu zastupljenost oba spola.
- (3) Način rada i odlučivanja komisije za lijekove uređuje se poslovníkom o radu komisije, a nadležnost iste je utvrđena Federalnim Zakonom.

Član 18.
(Komisija za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga)

- (1) Komisija za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga je stručno tijelo Doma zdravlja koje obavlja poslove i zadatke u pogledu uspostave sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Domu zdravlja, kao i druge poslove utvrđene propisima o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditaciji u zdravstvu.
- (2) Komisija iz stava (1) ovog člana održavat će ravnopravnu zastupljenost oba spola.

¹ moralna dužnost

Član 19.
(Regulisanje nadležnosti organa)

Bliže odredbe o Stručnom vijeću, Etičkom komitetu, komisiji za lijekove i komisiji za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, koje nisu regulisane ovom Odlukom, uredit će se Statutom Doma zdravlja.

Član 20.
(Prava zaposlenika)

Zaposlenici Doma zdravlja ostvaruju svoja prava u skladu sa zakonom, Statutom Doma zdravlja i Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavca i zaposlenika u oblasti zdravstva.

Član 21.
(Nadzor)

Nadzor nad radom Doma zdravlja i radom zdravstvenih radnika Doma zdravlja obuhvata:

- a) unutrašnji nadzor i
- b) zdravstveno-inspekcijski nadzor.

**DIO ČETVRTI - PRELAZNE
I ZAVRŠNE ODREDBE**

Član 22.
(Obaveza donošenja Statuta)

Upravni odbor je obavezan da, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke donese Statut Doma zdravlja u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.

Član 23.
(Prelazna odredba)

Stupanjem na snagu ove Odluke

stavlja se van snage Odluka o osnivanju Javne ustanove Dom zdravlja Foča-Ustikolina broj: 01-023-694/97 od 02.05.1997. godine.

Član 24.
(Upis u sudski registar)

Stupanjem na snagu ove Odluke, Dom zdravlja je obavezan izvršiti promjene upisa u sudskom registru kod nadležnog suda u Goraždu, u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.

Član 25.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:01-37-695/13 **Predsjedavajući**
03.07.2013.godine **Petar Mihajlović,s.r.**
Foča-Ustikolina

782

Na osnovu člana 19. i člana 100. stav 3. Statuta Općine Foča-Ustikolina („Službene novine Bosansko podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/08), a u skladu sa članom 26. Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine („Službeni glasnik BiH“, broj 10/12 i 18/13), Općinsko vijeće Općine Foča-Ustikolina, na 7. (sedmoj) redovnoj sjednici, održanoj dana 03.07.2013.godine, **d o n o s i:**

R J E Š E N J E
o formiranju Popisne komisije
Općine Foča-Ustikolina za popis
stanovništva, domaćinstava i stanova
u BiH 2013. godine

I

Ovim se Rješenjem formira Popisna komisija Općine Foča-Ustikolina za popis stanovništva, domaćinstava i stanova.

U Komisiju se imenuju:

1. Dalibor Pljevaljčić - predsjednik,
2. Emir Duhović, zaposlenik Službe za geodetske, imovinskoppravne poslove i katastar - član,
3. Armin Omerbašić- član,
4. Harun Tataragić – član.

II

Popisna komisija Općine Foča-Ustikolina, u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine ("Službeni glasnik BiH", broj: 10/12 i 18/13), obavlja sljedeće poslove:

- rukovodi pripremama, organiziranjem i provođenjem popisa na teritoriji općine;
 - vrši izbor i imenovanje instruktora i popisivača za područje općine;
 - obavještava stanovništvo o značaju popisa, načinu i vremenu njegovog provođenja, o pravima i dužnostima građana i načinu izvršavanja obaveza u popisu;
 - brine o pravilnoj primjeni metodoloških i organizacionih upustava;
 - preuzima štampani popisni materijal i dijeli ga instruktorima, koji ga dalje distribuiraju popisivačima;
- osigurava prostorije i uvjete za provođenje obuke općinskih instruktora i popisivača;

- provodi nadzor nad radom instruktora i ostalih učesnika u popisu;
- izdaje popisna ovlaštenja za rad učesnicima u popisu;
- preduzima mjere koje garantuju kompletan obuhvat jedinica popisa;
- preuzima popisni materijal od instruktora, organizuje i kontroliše obuhvat i kvalitet popisnog materijala;
- osigurava skladištenje popisnog materijala uz ispunjenje propisanih sigurnosnih mjera i uvjeta određenih Zakonom o zaštiti ličnih podataka;
- organizuje prevoz i pravovremeno dostavljanje popisnog materijala na mjesto unosa;
- priprema obračun troškova nastalih za pripremu i provođenje popisa u skladu sa instrukcijama;
- obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i instrukcijama ovlaštenih osoba Federalnog zavoda za statistiku uz obavezno pridržavanje propisanih postupaka i definicija datih u Metodologiji za pripremu, organizovanje i provođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine i Upustvu za organizaciju i provođenje Popisa na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

III

Za svoj rad Popisna komisija odgovara Kantonalnoj popisnoj komisiji i Federalnom zavodu za statistiku.

IV

Sredstva za finansiranje rada Po-

pisne komisije obezbeđuju se u skladu sa članom 38. Zakona o o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013.godine („Službeni glasnik BiH”, broj 10/12 i 18/13).

V

Mandat Popisne komisije traje do završetka svih poslova popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koji se odnose na terenski rad.

VI

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje o formiranju Popisne komisije općine Foča-Ustikolina za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine, br. 01-05-672 /13 od 26.06.2013.godine.

VII

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će biti objavljeno u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:01-05-672-1/13 Predsjedavajući
03.07.2013.godine Petar Mihajlović,s.r.
Foča-Ustikolina

I S P R A V K E

Po izvršenom savjetovanju sa izvornim tekstom, utvrđeno je da su se u Odluci o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta broj 03-34-1253/13 od 29.07.2013.godine, potkrala niže navedena greška, pa se **d a j e**:

I s p r a v k a

**Odluke o davanju saglasnosti
za raspisivanje konkursa za popunu
upražnjenih radnih mjesta**

U Odluci o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta, broj 03-34-1253 /13 od 29.07.2013.godine, se potkrala tehnička greška, tako da se u članu I stav 5. JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići u tački 2. nastavnik fizike 1 izvršilac, riječi „**12 časova**” zamijenjuju se riječima „**14 časova**”.

Ovu ispravku objaviti u “Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-34-1253-1/13 P R E M I J E R
05.08.2013. godine Emir Frašto,s.r.
G o r a ž d e

.....

Po izvršenom savjetovanju sa izvornim tekstom, utvrđeno je da su se u Odluci o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta broj:03-34-1254/13 od 29.07.2013.godine, potkrala niže navedena greška, pa se **d a j e**:

I s p r a v k a

**Odluke o davanju saglasnosti
za raspisivanje konkursa za popunu
upražnjenih radnih mjesta**

U Odluci o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta, broj:03-34-1254 /13 od 29.07.2013.godine, se potkrala tehnička greška, tako da se u članu I stav 3. JU SŠ „Džemal Bijedić” Goražde u tački 10. nastavnik biologije 1 izvršilac, riječi „**8 časova**” zamijenjuju riječima „**2 časa**”.

Ovu ispravku objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

Broj:03-34-1254-1/13 P R E M I J E R
05.08.2013.godine Emir Frašto,s.r.
G o r a ž d e

S A D R Ź A J

724	Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime programa podrške razvoja ne-profitnim organizacijama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013.godinu..	1709
725	Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Program podrške "Mesopromet" d.d. Goražde za 2013.godinu, utvrđenih u Budžetu Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013.godinu na ekonomskom kodu 614 400 HAP 005-Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji "Mesopromet" d.d. Goražde.....	1710
725a)	Program utroška sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013.godinu na ekonomskom kodu 614 400 HAP 005-Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji "Mesopromet" d.d. Goražde.....	1711
726	Odluka o odobravanju prijedloga projekta koji će se sufinansirati po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta“ za 2013.godinu.....	1717
727	Odluka o odobravanju prijedloga projekta koji će se sufinansirati po „Programu razvoja turizma u Bosansko-podrinjskomkantonu Goražde za 2013.godinu“.....	1719
728	Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom savezu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime redovne tranše za mjesec maj 2013.godine.....	1721
729	Odluka o odobravanju novčanih sredstava Muškom rukometnom klubu "Goražde" Goražde na ime KUP takmičenja 2013/13 godine.....	1722
730	Odluka o odobravanju novčanih sredstava Ženskom rukometnom klubu "Goražde" Goražde na ime KUP takmičenja 2012/13 godine.....	1723
731	Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju Sport za sve "Goražde" Goražde.....	1724
732	Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenju člana Nadzornog odbora JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde društvo sa ograničenom odgovornošću.....	1724
733	Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure i postupka nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	1725
734	Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta.....	1726
735	Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta.....	1730
736	Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate studentskih kredita studentima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2012/2013.godinu za mjesec februar I mart 2013.godine.....	1733
737	Odluka o davanju saglasnosti za nabavku opreme.....	1733
738	Odluka o davanju saglasnosti za pokretanjem aktivnosti na rekonstrukciji dijela objekta MUP-a BPK Goražde u svrhu izgradnje šalter sale-građevinski radovi.....	1734
739	Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja BPK Goražde za nabavku I plaćanje kancelarijskog namještaja.....	1735
740	Odluka o davanju saglasnosti Organizaciji porodica šehida i palih boraca BPK Goražde za Projekat odlaska porodica boračkih populacija u Memorijalni centar Potočari i manifestaciju Odbrana Igmana 2013.....	1736
741	Odluka o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	1736

742	Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec juli 2013.godine.....	1737
743	Odluka o isplati regresa za godišnji odmor za 2013.godinu.....	1738
744	Odluka o davanju saglasnosti Kantonalnom sudu Goražde za nabavku i plaćanje stalnih sredstava.....	1739
745	Odluka o prodaji vozila vlasništvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	1739
746	Odluka o prihvatanju amandmana Kluba poslanika Stranke za BiH na Prijedlog Zakona o neprofitno-socijalnom stanovanju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde...	1740
747	Odluka o prihvatanju amandmana Kluba poslanika Stranke za BiH na Prijedlog Zakona o komunalnim djelatnostima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	1741
748	Odluka o prihvatanju amandmana Mensuda Borovića na Prijedlog Zakona o komunalnim djelatnostima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	1741
749	Odluka o prihvatanju amandmana III Kluba poslanika Stranke za BiH na Prijedlog Zakona o komunalnim djelatnostima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	1742
750	Odluka o prihvatanju amandmana Kluba poslanika Stranke za BiH na Prijedlog Zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	1742
751	Odluka o neprihvatanju amandmana poslanika Muamera Omanovića na Prijedlog Zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	1743
752	Odluka o prihvatanju amandmana poslanika Mensuda Borovića na Prijedlog Zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde	1743
753	Odluka o prihvatanju amandmana I i II Kluba poslanika Stranke za BiH – poslanika Kasima Brdara na Prijedlog Zakona o minis-tarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	1744
754	Odluka o prihvatanju amandmana I do IX Kluba poslanika Stranke za BiH na Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.....	1744
755	Odluka o prihvatanju amandmana poslanika Edima Fejzića na Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.....	1745
756	Odluka o prihvatanju amandmana I i II poslanika Mensuda Borovića na Prijedlog Zakona o nabavljanju, nošenju i držanju oružja i municije.....	1745
757	Odluka o prihvatanju amandmana I i II poslanika Muamera Omanovića na Prijedlog Zakona o nabavljanju, nošenju i držanju oružja i municije.....	1746
758	Odluka o prihvatanju amandmana I, II, III i IV poslanika Adisa Halilovića na Prijedlog Zakona o nabavljanju, nošenju i držanju oružja i municije.....	1746
759	Odluka o neprihvatanju amandmana poslanika Adisa Halilovića na Prijedlog Zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde	1747
760	Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka.....	1747
761	Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-podsticaj za držanje pčelinjih društava-pravna lica.....	1748
762	Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-podsticaj za držanje pčelinjih društava-fizička lica.....	1749

763	Odluka o davanju saglasnosti na plaćanje računa broj:146/13.....	1750
764	Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava – Program unapređenja usluga javnih preduzeća u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2013.godinu na ekonomskom kodu 614 400 – Subvencije javnim preduzećima.....	1750
764a)	Program utroška sredstava – Program unapređenja usluga javnih preduzeća u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2013.godinu na ekonomskom kodu 614 400 – Subvencije javnim preduzećima.....	1751
765	Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o djelu.....	1780
766	Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju.....	1780
767	Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime jednokratne pomoći za nabavku ogrijevnog drveta.....	1781
768	Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.....	1782
769	Odluka o davanju saglasnosti JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići za nabavku ogrijevnog drveta za školsku 2013/2014.godinu.....	1783
770	Odluka o davanju saglasnosti JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Iloača za nabavku ogrijevnog drveta za školsku 2013/2014.godinu.....	1784
771	Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. za mjesec Juli 2013.godine.....	1785
772	Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nuku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 003) – Ostali tekući transferi – Informisanje za 2013.godinu.....	1785
772a)	Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nuku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 003) – Ostali tekući transferi – Informisanje za 2013.godinu.....	1786
773	Odluka o davanju saglasnosti za otpis službenog psa u Munistarstvu unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.....	1788
774	Odluka o davanju saglasnosti za nabavku klima uređaja.....	1788
775	Odluka o odobravanju novčanih sredstava za pomoć u rješavanju socijalnog statusa RVI.....	1784
776	Odluka o plaćanju računa.....	1790
777	Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći.....	1790
778	Školski kalendar za školsku 2013/2014.godinu u svim osnovnim školama.....	1791
779	Školski kalendar za školsku 2013/2014.godinu u svim srednjim školama.....	1792
780	Rješenje, broj:UP_1:05-05-31/13 od 13.08.2013.godine.....	1792
781	Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivača organizacije i poslovanja Javne ustanove Dom zdravlja Foča-Ustikolina.....	1794
782	Rješenje o formiranju Popisa komisije općine Foča-Ustikolina za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013.godine.....	1801

ISPRAVKE

Ispravka Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta broj:03-34-1253/13 od 29.07.2013.godine.....	1803
Ispravka Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta broj:03-34-1254/13 od 29.07.2013.godine.....	1803

13. august/kolovoz 2013.

Broj 10 - strana 1807

